


Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1963
Podgorica, 28. avgust 2015. godine

MINISTARSTVO
31.8.15
01-11389/15

Tip:	
Op:	



CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMJENO:	1. IX 20 15 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-2/15-8
VEZA:	
EPA:	899 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. avgusta 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN PAŽIN, ministar pravde i MARIJANA LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za pravosuđe.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	3. Krivično zakonodavstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	23. Pravosuđe i osnovna prava 24. Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	
Ključni termini - eurovok deskriptori	imovinska korist, oduzimanje, finansijska istraga, kriminalna djelatnost	

**ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM
DJELATNOŠĆU**

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postupak oduzimanja i druga pitanja od značaja za oduzimanje te imovinske koristi, kao i upravljanje oduzetom imovinskom koristi stečenom kriminalnom djelatnošću i oduzetom imovinskom koristi pribavljenom krivičnim djelom (u daljem tekstu: oduzeta imovinska korist), predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.

Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 2

Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:

- 1) otmica iz člana 164;
- 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b;
- 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252;
- 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a;
- 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300;
- 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307;
- 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;
- 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;
- 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;
- 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;
- 11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.

Imovinska korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz stava 1 ovog člana, kao i od trećih lica.

Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.

Ako oduzimanje iz stava 1 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Definicije

Član 3

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću je svako povećanje ili sprječavanje umanjenja imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti, kao i prihod ili druga korist ostvarena neposredno ili posredno iz kriminalne djelatnosti, kao i imovinsko dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je sjedinjena.

Imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.

Postupak oduzimanja imovinske koristi

Član 4

Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.

Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi (privremene mjere obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine) ili trajno oduzimanje te imovinske koristi.

Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Nadležni organi

Član 5

O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.

Poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija).

Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).

Nadležnost državnog tužilaštva i suda u postupku iz st. 1 i 2 ovog člana, određuje se prema nadležnosti za vođenje postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

Organi iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **predmet krivičnog djela** je predmet koji je bio upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela;

2) **okrivljeni** je osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili lice koje je osuđeno za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona;

3) **imalac** je okrivljeni, pravni prethodnik, pravni sljedbenik i član porodice okrivljenog ili treće lice;

4) **treće lice** je fizičko ili pravno lice na koje je prenesena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovinske koristi koje je znalo da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću ili je to bilo dužno da zna;

5) **pravni sljedbenik** je nasljednik okrivljenog, trećeg lica ili njihovih nasljednika, odnosno pravni sljedbenik pravnog lica;

6) **oštećeni** je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom;

7) **branilac** je advokat koji zastupa okrivljenog u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;

8) **punomoćnik** je advokat koji je ovlašćen da zastupa pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika ili člana porodice okrivljenog ili treće lice;

9) **savjesno treće lice** je lice za koje se dokaže da u odnosu na imovinsku korist koja je predmet oduzimanja ima pravo koje sprječava oduzimanje, odnosno koje u vrijeme sticanja tih prava nije znalo ili nije bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

II. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Oduzimanje od učinioca

Član 8

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti od učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona ako je stečena u periodu prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona do pravosnažnosti presude, kad sud utvrdi da postoji vremenska povezanost između vremena u kojem je stečena imovinska korist i drugih okolnosti konkretnog slučaja koje opravdavaju oduzimanje imovinske koristi.

Osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima.

Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću sjedinjena sa imovinom stečenom na zakonit način, ukupna imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Oduzimanje od članova porodice

Član 9

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.

Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.

Oduzimanje imovinske koristi bez presude

Član 10

Ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih nasljednika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti ako na osnovu dokaza proizilazi da bi se pokrenuti postupak završio osuđujućom presudom da lice nije umrlo, odnosno da nijesu nastupile okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

III. FINANSIJSKA ISTRAGA

Pokretanje finansijske istrage

Član 11

Naredbom državnog tužioca može se pokrenuti finansijska istraga ako postoji:

- 1) osnov sumnje da je imovina imaoca u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima;
- 2) osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću; i
- 3) osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

U naredbi iz stava 1 ovog člana, određuje se lice protiv koga se sprovodi finansijska istraga.

Svrha i obim finansijske istrage

Član 12

U toku finansijske istrage prikupljaju se podaci i dokazi o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života imaoca, koji su državnom tužiocu potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, i to:

- 1) podaci i dokazi o imovini ili zakonitim prihodima imaoca nakon umanjenja poreza i drugih dažbina koji su plaćeni, kao i o odnosu između prihoda i imovine imaoca;
- 2) podaci i dokazi o imovini koja je prenesena na treća lica ili je prešla na pravnog sljedbenika, kao i o načinu sticanja i prenošenja imovine;
- 3) drugi podaci i dokazi koji su od značaja za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Na zahtjev državnog tužioca, sudija za istragu može rješenjem obavezati banku da dostavi podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Za neizvršavanje rješenja iz stava 2 ovog člana, sudija za istragu može odgovorno lice u banci kazniti novčanom kaznom u iznosu do 5.000 eura, a banku novčanom kaznom u iznosu do 50.000 eura.

Ako i nakon izricanja novčane kazne iz stava 3 ovog člana banka ne izvrši rješenje sudije za istragu, odgovornom licu u banci može se odrediti zatvor do izvršenja rješenja, a najduže dva mjeseca.

Ako i nakon određivanja zatvora iz stava 4 ovog člana banka ne izvrši rješenje sudije za istragu, sudija za istragu će prinudno izvršiti rješenje iz stava 2 ovog člana.

Protiv rješenja iz st. 2, 3, 4 i 5 ovog člana, može se izjaviti žalba u roku od 48 časova od časa prijema rješenja.

O žalbi iz stava 6 ovog člana, odlučuje vijeće nadležnog suda iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja.

Rukovođenje finansijskom istragom

Član 13

Finansijskom istragom rukovodi državni tužilac.

Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposrednim rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, vojne policije, organa uprave nadležnih za poslove poreza, carina i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni, u cilju otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno dokazivanja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Preduzimanje mjera i radnji za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 14

Policija samoinicijativno ili po nalogu državnog tužioca preduzima mjere i radnje za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlaštenja i drugi subjekti dužni su da, bez odlaganja, policiji dostave tražene podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Finansijski istražni tim

Član 15

Za potrebe finansijske istrage državni tužilac može, po službenoj dužnosti ili na predlog organa iz člana 13 stav 2 ovog zakona, obrazovati finansijski istražni tim.

Finansijski istražni tim, pored državnog tužioca, mogu činiti i državni službenici zaposleni u organima iz člana 13 stav 2 ovog zakona.

Finansijski istražni tim je dužan da sačini pisani izvještaj i da ga zajedno sa prikupljenim podacima i dokazima dostavi državnom tužiocu, u roku koji odredi državni tužilac.

Pribavljanje dokaza

Član 16

Finansijska istraga se sprovodi u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

Dokazi pribavljeni u finansijskoj istrazi u skladu sa stavom 1 ovog člana, mogu se koristiti u krivičnom postupku.

Proširenje finansijske istrage

Član 17

Ako podaci i dokazi pribavljeni u toku finansijske istrage ukazuju da postoji osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću prenesena na drugo lice koje nije obuhvaćeno naredbom za sprovođenje istrage, državni tužilac će donijeti naredbu da se finansijska istraga proširi i sprovede i protiv tog lica.

Okončanje finansijske istrage

Član 18

Državni tužilac završava finansijsku istragu kad utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi ili za obustavljanje finansijske istrage.

Državni tužilac će naredbom obustaviti finansijsku istragu ako u toku finansijske istrage ili po njenom okončanju utvrdi da ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.

IV. PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA I PRIVREMENO ODUZIMANJE POKRETNE IMOVINE

Vrste privremenih mjera obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine

Član 19

Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:

- 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- 2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja;
- 3) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa;
- 4) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;
- 5) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;
- 6) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu.

Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi omogućavanja trajnog oduzimanja te imovinske koristi, sud može odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena), na predlog državnog tužioca.

Uslovi za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 20

Privremena mjera obezbjeđenja određuje se ako postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i opasnost da će oduzimanje te imovinske koristi biti onemogućeno ili otežano.

Privremena mjera obezbjeđenja određuje se ako, pored uslova iz stava 1 ovog člana, postoji jedan od sljedećih rizika:

- da će se vrijednost imovinske koristi iz stava 1 ovog člana umanjiti;
- da će imalac sam ili preko drugih lica imovinsku korist iz stava 1 ovog člana upotrijebiti za izvršenje krivičnog djela;
- da će imalac sam ili preko drugih lica koristiti imovinsku korist iz stava 1 ovog člana na način da spriječi ili znatno oteža njeno oduzimanje.

Uvođenje privremene uprave u privrednom društvu može se odrediti uz zabranu otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije ili uz zabranu korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija ili udjela u privrednom društvu, ako su pored uslova iz st. 1 i 2 ovog člana ispunjeni i sljedeći uslovi:

- da imalac posjeduje akcije ili udjele u visini od najmanje 25% svih akcija, odnosno udjela privrednog društva ili kontroliše privredno društvo na osnovu dominantnog položaja u upravljanju privrednim društvom;
- da postoji potreba da se zaštiti imovina privrednog društva.

Prilikom određivanja privremene mjere obezbjeđenja sud će se ograničiti na utvrđivanje očigledne nesrazmjernosti između vrijednosti imovine nakon umanjjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoaca.

Nadležnost za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 21

Privremenu mjeru obezbjeđenja rješenjem određuje sud, na predlog državnog tužioca.

Za određivanje privremene mjere obezbjeđenja nadležan je sudija za istragu, a za odlučivanje po žalbi vijeće od troje sudija prvostepenog suda.

U hitnim slučajevima državni tužilac može naredbom:

- zabraniti raspolaganje i korišćenje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- naložiti banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja;
- zabraniti raspolaganje potraživanjem iz obligacionog odnosa;
- zabraniti otuđenje i opterećenje akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;
- zabraniti korišćenje ili raspolaganje pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;
- odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).

Državni tužilac će, bez odlaganja, obavijestiti sudiju za istragu o donošenju naredbe iz stava 3 ovog člana i podnijeti predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Naredba iz stava 3 ovog člana biće na snazi dok sud ne donese rješenje iz stava 1 ovog člana.

Predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 22

Predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja sadrži: podatke o imaoцу ili vlasniku stvari, zakonskom nazivu krivičnog djela i imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja; dokaze o pravnom osnovu vlasništva; okolnosti iz kojih

proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i razloge koji opravdavaju potrebu za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Ročište

Član 23

Sudija za istragu će zakazati ročište za odlučivanje o predlogu za određivanje privremene mjere obezbjeđenja na koje će pozvati državnog tužioca, čije je prisustvo obavezno.

Ročište iz stava 1 ovog člana, održaće se najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja predloga za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Odluka sudije za istragu

Član 24

Nakon održanog ročišta iz člana 23 stav 1 ovog zakona, a najkasnije u roku od tri dana od završetka ročišta, sudija za istragu će donijeti rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja ili rješenje kojim se odbija predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana mora biti obrazloženo.

Sudija za istragu nije vezan predlogom državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja u pogledu vrste mjere.

Rješenje

Član 25

Rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja sadrži:

- 1) podatke o imaocu;
- 2) zakonski naziv krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona;
- 3) naziv privremene mjere obezbjeđenja koja se određuje;
- 4) podatke o imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja;
- 5) okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću;
- 6) razloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja;
- 7) vrijeme za koje se određuje privremena mjera obezbjeđenja;
- 8) pouku o pravu na žalbu i upozorenje da žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Dostavljanje rješenja

Član 26

Rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja dostavlja se imaocu, braniocu ili punomoćniku, državnom tužiocu i nadležnom organu.

Radi zaštite prava i interesa savjesnih trećih lica, rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i istaći na oglasnoj tabli suda, a može se objaviti i u jednom od štampanih medija u Crnoj Gori.

Uz rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se i poziv savjesnim trećim licima da mogu stupiti u postupak po ovom zakonu do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Savjesna treća lica imaju procesna prava koja ima oštećeni u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Žalba **Član 27**

Protiv rješenja sudije za istragu kojim se odbija predlog državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, državni tužilac može izjaviti žalbu.

Protiv rješenja sudije za istragu kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja imalac, branilac ili punomoćnik mogu izjaviti žalbu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, koja ne odlaže izvršenje rješenja.

Uz žalbu iz stava 2 ovog člana, imalac dostavlja dokaze o porijeklu imovinske koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja.

Postupak po žalbi **Član 28**

Radi odlučivanja o žalbi protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona zakazuje ročište na koje poziva imalca, njegovog branioca ili punomoćnika i državnog tužioca.

Radi odlučivanja o žalbi protiv rješenja kojim se odbija predlog državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona zakazuje ročište na koje poziva državnog tužioca.

Poziv i žalba dostavljaju se na poznatu adresu, odnosno sjedište lica iz st. 1 i 2 ovog člana, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog nedolaska.

Ročište **Član 29**

Ročište iz člana 28 ovog zakona, održaće se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. Nedolazak uredno pozvanih lica iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ne sprječava održavanje ročišta.

Započeto ročište održaće se, po pravilu, bez prekidanja ili odlaganja.

Odluku po žalbi vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona donijeće, u roku od osam dana od dana zaključenja ročišta.

Odluka po žalbi **Član 30**

Vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, odbaciće žalbu protiv rješenja iz člana 27 st. 1 i 2 ovog zakona, ako je neblagovremena, nepotpuna ili izjavljena od neovlašćenog lica.

Vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, rješenjem će odbiti žalbu ako utvrdi da je neosnovana.

Ako vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, odlučujući po žalbi državnog tužioca iz člana 27 stav 1 ovog zakona, utvrdi da su ispunjeni uslovi za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, usvojiće žalbu državnog tužioca i odrediti privremenu mjeru obezbjeđenja.

Vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, rješenjem će usvojiti žalbu imalca iz člana 27 stav 2 ovog zakona i ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja ako:

- 1) ne postoji opasnost da će naknadno oduzimanje biti onemogućeno ili otežano;
- 2) nema dovoljno dokaza o postojanju osnovane sumnje da je imovinska korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja stečena kriminalnom djelatnošću;
- 3) imalac dokaže da nije vlasnik cjelokupne ili dijela imovinske koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja.

Odluka drugostepenog suda

Član 31

Protiv rješenja o usvajanju žalbe državnog tužioca iz člana 30 stav 3 ovog zakona, može se izjaviti žalba drugostepenom sudu. Žalbu može izjaviti imalac, branilac ili punomoćnik, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba iz stava 1 ovog člana, ne odlaže izvršenje rješenja.

Rješavajući po žalbi iz stava 1 ovog člana, drugostepeni sud u vijeću od troje sudija može:

- odbaciti žalbu kao neblagovremenu ili nedozvoljenu;
- odbiti žalbu kao neosnovanu;
- usvojiti žalbu i rješenje preinačiti; ili
- usvojiti žalbu i rješenje ukinuti i donijeti odluku.

Drugostepena odluka iz stava 3 ovog člana, donijeće se u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Radi rješavanja po žalbi iz stava 1 ovog člana drugostepeni sud može održati ročište.

Na zakazivanje i održavanje ročišta iz stava 5 ovog člana, primjenjuju se odredbe čl. 28 i 29 ovog zakona.

Trajanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 32

Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena u izvidaju, ukinuće se po službenoj dužnosti ako istraga ne započne u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja.

Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena u istrazi, ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu.

Prije isteka vremena iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sud može privremenu mjeru obezbjeđenja ukinuti na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako se utvrdi da nije potrebna ili opravdana s obzirom na težinu krivičnog djela, imovinske prilike lica na koje se privremena mjera odnosi ili lica koje je po zakonu to lice dužno da izdržava i okolnosti slučaja koje pokazuju da oduzimanje imovinske koristi neće biti onemogućeno ili znatno otežano do završetka postupka.

Sud može privremenu mjeru obezbjeđenja zamijeniti drugom mjerom na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako utvrdi da će se svrha obezbjeđenja imovinske koristi postići drugom mjerom.

Sud će na zahtjev savjesnog trećeg lica ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja ako to lice podnese isprave iz kojih se očigledno može utvrditi da je to lice vlasnik imovinske koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja.

Zahtjev za ukidanje privremene mjere obezbjeđenja državni tužilac, imalac, branilac, punomoćnik ili savjesno treće lice mogu podnijeti ponovo, nakon isteka roka od tri mjeseca od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za ukidanje iz stava 4 ovog člana.

Shodna primjena

Član 33

U postupku određivanja privremene mjere obezbjeđenja shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Privremeno oduzimanje pokretne imovine

Član 34

Na postupak, nadležnost i trajanje privremenog oduzimanja pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se uređuje postupak, nadležnost i trajanje privremenih mjera obezbjeđenja.

V. TRAJNO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Rok za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje

Član 35

Nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, državni tužilac, najkasnije u roku od jedne godine, podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od imaoaca koji vjerodostojnim ispravama ili na drugi način ne učini vjerovatnim da je porijeklo imovinske koristi zakonito (konfiskacija).

U slučaju iz člana 10 ovog zakona, zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se podnijeti, najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti odluke kojom je utvrđeno postojanje okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, odnosno od dana utvrđivanja okolnosti da se krivični postupak ne može nastaviti zbog smrti učinioca krivičnog djela.

O zahtjevu iz st. 1 i 2 ovog člana, odlučuje vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, na glavnom ročištu iz člana 38 ovog zakona.

Sadržaj zahtjeva

Član 36

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sadrži:

- 1) podatke o pravosnažnoj presudi, odnosno odluci iz člana 35 st. 1 i 2 ovog zakona;
- 2) podatke o imaoцу;
- 3) podatke o imovinskoj koristi koju treba oduzeti;
- 4) dokaze o imovini koju imalac posjeduje i o njegovim zakonitim prihodima;

5) dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, odnosno razloge koji ukazuju na očiglednu nesrazmjernu između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoca.

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je podnijet protiv pravnog sljedbenika, pored podataka iz stava 1 ovog člana, sadrži i dokaze dase radi o imovinskoj koristi koja je stečena kriminalnom djelatnošću, a zahtjev protiv trećih lica sadrži i dokaze da je imovinska korist prenijeta bez naknade, ili uz naknadu ako je treće lice znalo da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću ili je moglo ili bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Uz zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi dostavljaju se spisi finansijske istrage.

Pripremno ročište

Član 37

Sud će, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 35 ovog zakona, zakazati pripremno ročište radi predlaganja dokaza i određivanja pitanja koja će se raspravljati na glavnom ročištu.

Na pripremno ročište sud će pozvati državnog tužioca, imaoca i njegovog branioca, odnosno punomoćnika. Poziv se dostavlja imaocu na poznatu adresu, odnosno sjedište pozvanog lica, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njegovog odsustva.

Ako je poziv dostavljen neposredno imaocu ili braniocu odnosno punomoćniku, smatra se da je time izvršeno uredno dostavljanje imaocu. U slučaju da se poziv ne može dostaviti na ovaj način, sud će imaocu postaviti punomoćnika po službenoj dužnosti za postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi.

Imaocu će se poziv dostaviti, najmanje osam dana prije održavanja ročišta.

U pozivu će sud pozvati lica iz stava 2 ovog člana da na pripremnom ročištu iznesu činjenice i predlože dokaze na kojima se zasniva ili kojima se osporava zahtjev državnog tužioca.

Glavno ročište

Član 38

Sud će održati glavno ročište, u roku od dva mjeseca od dana održavanja pripremnog ročišta.

Ako postoje okolnosti na osnovu kojih se može zaključiti da neki dokaz neće moći da se pribavi u roku iz stava 1 ovog člana ili ako dokaz treba da se pribavi iz druge države, dan održavanja glavnog ročišta može se odložiti, najduže za još dva mjeseca.

Po proteku roka od četiri mjeseca od dana održavanja pripremnog ročišta, glavno ročište će se održati bez obzira što dokaz iz stava 2 ovog člana nije pribavljen.

U slučaju iz stava 3 ovog člana sud može odložiti održavanje glavnog ročišta ako se radi o odlučujućem dokazu.

Poziv

Član 39

Na glavno ročište sud poziva državnog tužioca, imaoca i njegovog branioca, odnosno punomoćnika i, po potrebi, druga lica.

Imaocu, braniocu odnosno punomoćniku i drugim licima poziv se dostavlja na poznatu adresu, odnosno sjedište pozvanog pravnog lica, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog odsustva.

Imaocu će se poziv dostaviti, najmanje 15 dana prije održavanja ročišta.

Dokazivanje

Član 40

Glavno ročište počinje izlaganjem sadržine zahtjeva državnog tužioca i održava se, po pravilu, bez prekidanja i odlaganja.

Ako je predmet zahtjeva imovina okrivljenog, državni tužilac iznosi dokaze o imovini okrivljenog, o njegovim zakonitim приходима i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda.

Okrivljeni, odnosno njegov branilac izjašnjavaju se o navodima državnog tužioca iz st. 1 i 2 ovog člana.

Ako je predmet zahtjeva imovina pravnog sljedbenika, člana porodice okrivljenog ili trećeg lica, državni tužilac iznosi dokaze da je pravni sljedbenik naslijedio imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatnošću, odnosno da je prenijeta na člana porodice okrivljenog ili treće lice bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti, u cilju onemogućavanja oduzimanja.

Pravni sljedbenik, član porodice okrivljenog, treće lice, odnosno njihovi punomoćnici izjašnjavaju se o navodima državnog tužioca iz st. 1 i 4 ovog člana.

Rješenje

Član 41

Po okončanju glavnog ročišta sud donosi rješenje kojim usvaja ili odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi.

Rješenje o trajnom oduzimanju imovinske koristi sadrži podatke o imaocu, zakonski naziv krivičnog djela iz presude, podatke o imovinskoj koristi i vrijednosti imovinske koristi koja se oduzima od imaoca ako je imalac raspolagao imovinom i odluku o troškovima upravljanja imovinskom koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja, imovinskopravnom zahtjevu oštećenog i troškovima zastupanja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana, sud će dostaviti imaocu, njegovom braniocu odnosno punomoćniku, državnom tužiocu, oštećenom i njegovom punomoćniku i nadležnom organu.

Ako je rješenjem iz stava 2 ovog člana odlučeno o troškovima upravljanja imovinskom koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja i troškovima punomoćnika iz člana 37 stav 3 ovog zakona i troškovima privremenog zastupnika iz člana 46 stav 2 ovog zakona, a ti troškovi se ne mogu naplatiti od imaoca, sud će u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi taj iznos izdvojiti iz oduzete imovinske koristi.

Imovinskopravni zahtjev

Član 42

Ako je pravosnažnom presudom odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu oštećenog, a presuda nije izvršena, sud će u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi taj iznos izdvojiti iz oduzete koristi ili izdvojiti dio imovine radi namirenja imovinskopravnog zahtjeva, a

ako o imovinskopравnom zahtjevu nije odlučeno, sud može rješenjem izdvojiti dio imovine radi namirenja imovinskopравnog zahtjeva.

Pravo na žalbu

Član 43

Protiv rješenja iz člana 41 stav 1 ovog zakona, imalac, njegov branilac odnosno punomoćnik, oštećeni i njegov punomoćnik ili državni tužilac mogu izjaviti žalbu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi iz stava 1 ovog člana, odlučuje nadležni drugostepeni sud.

Odluka po žalbi

Član 44

Odlučujući po žalbi drugostepeni sud može žalbu odbaciti kao neblagovremenu ili nedozvoljenu, odbiti žalbu kao neosnovanu ili usvojiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti i predmet vratiti na ponovno odlučivanje.

Ako je u istom predmetu rješenje već jednom bilo ukinuto, drugostepeni sud će zakazati ročište i odlučiti po žalbi, pri čemu rješenje ne može biti ukinuto i predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu.

Na zakazivanje i održavanje ročišta iz stava 2 ovog člana, primjenjuju se odredbe člana 29 ovog zakona.

Ponavljanje postupka

Član 45

Postupak koji je u skladu sa ovim zakonom okončan pravosnažnom odlukom može se na zahtjev državnog tužioca, odnosno imaoca ponoviti u skladu sa čl. 424 do 432 Zakonika o krivičnom postupku.

Dostavljanje

Član 46

U postupku određivanja privremene mjere obezbjeđenja, privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pozive, pismena i odluke sud će dostaviti strankama u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuje lično dostavljanje.

Ako se poziv, pismeno ili odluka ne može uručiti imaocu, sud će postaviti privremenog zastupnika koji je ovlašćen da u ime i za račun imaoca preduzima radnje radi zaštite njegovih interesa.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, poziv, pismeno ili odluka će se istaći i na oglasnoj tabli suda.

VI. ZAŠTITA SAVJESNIH TREĆIH LICA I UTICAJ NA DRUGE POSTUPKE

Socijalna zaštita

Član 47

Odluka o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne isključuje ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

Zaštita oštećenog

Član 48

Ako je u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili u parničnom postupku donijeta pravosnažna odluka kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odlučiti da će se imovinskopravni zahtjev namiriti iz oduzete imovinske koristi ako se do pravosnažnosti rješenja na drugi način imovinskopravni zahtjev ne namiri.

Ako je u toku parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odrediti da se sredstva u visini imovinskopravnog zahtjeva izdvoje i posebno čuvaju ili deponuju na poseban račun.

Ako se u postupku iz stava 2 ovog člana donese presuda kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev, izvršenje će se sprovesti na izdvojenim ili deponovanim sredstvima ako imovinskopravni zahtjev nije na drugi način namiren.

Prava savjesnih trećih lica

Član 49

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice.

Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Savjesno treće lice može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Ako savjesno treće lice ne stupi u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a upoznato je sa pokretanjem postupka, gubi pravo da traži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

Namirenje potraživanja savjesnih trećih lica

Član 50

Savjesno treće lice čije je potraživanje ili drugo pravo utvrđeno pravosnažnom odlukom o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može, u roku od dva mjeseca od dana prijema pravosnažne odluke, podnijeti zahtjev nadležnom organu radi namirenja svog potraživanja ili ostvarivanja drugog prava iz oduzete imovinske koristi.

Ako ukupna vrijednost potraživanja iz stava 1 ovog člana prelazi vrijednost oduzete imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, nadležni organ će savjesnom trećem licu ponuditi namirenje shodnom primjenom pravila namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.

Ako savjesno treće lice ne prihvati ponudu iz stava 2 ovog člana, može u roku od dva mjeseca podnijeti zahtjev sudu koji je donio odluku o trajnom oduzimanju imovinske koristi

stečene kriminalnom djelatnošću da donese rješenje o namirenju potraživanja iz stava 1 ovog člana. Sud će namirenje odrediti shodnom primjenom zakona kojim se uređuje namirenje povjerilaca u stečajnom postupku.

Protiv odluke iz stava 3 ovog člana, može se podnijeti žalba drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Uticao na druge postupke

Član 51

Nakon određivanja privremene mjere obezbjeđenja u skladu sa ovim zakonom ne može se započeti postupak protiv imaoca za prinudnu naplatu poreskog potraživanja, postupak izvršenja ili dobrovoljne likvidacije privrednog društva niti drugi postupak radi namirenja potraživanja iz imovinske koristi koja je predmet oduzimanja, osim postupka za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenog.

Započeti postupci iz stava 1 ovog člana, prekidaju se do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Za vrijeme od određivanja privremene mjere obezbjeđenja u skladu sa ovim zakonom do donošenja odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, prekida se rok zastarjelosti i zakonski rokovi za preduzimanje radnji u postupcima iz stava 1 ovog člana.

Postupak iz stava 1 ovog člana, može se nastaviti po pravosnažnosti odluke o zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Uticao na stečajni postupak

Član 52

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ne utiču na primjenu ovog zakona.

U slučaju otvaranja stečajnog postupka Crna Gora je:

- razlučni povjerilac imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u odnosu na koju je donijeta privremena mjera obezbjeđenja, čija je zabilježba upisana u javni registar;
- izlučni povjerilac imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koja je trajno oduzeta u skladu sa odredbama ovog zakona.

Danom otvaranja stečajnog postupka prema pravnom licu u čijem vlasništvu je imovinska korist koja je privremeno oduzeta stiču se uslovi za podnošenje izlučne tužbe u pogledu te koristi, kao o dospjelim iznosima.

VII. UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINSKOM KORISTI

1. Poslovi upravljanja oduzetom imovinskom koristi

Upravljanje oduzetom imovinskom koristi

Član 53

Upravljanje oduzetom imovinskom koristi obuhvata:

1) izvršavanje privremenih mjera obezbjeđenja određenih u skladu sa ovim zakonom, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku;

2) izvršavanje odluka o privremenom oduzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;

3) izvršavanje odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, predmeta krivičnog djela i predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku i odluke o imovini datoj na ime jemstva;

4) procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi;

5) davanje u zakup oduzete imovinske koristi ili povjeravanje na upravljanje u skladu sa ovim zakonom;

6) davanje oduzete imovinske koristi na korišćenje bez naknade;

7) čuvanje, skladištenje, prodaju i povraćaj oduzete imovinske koristi;

8) deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;

9) uništavanje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;

10) vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta, kao i o privremenim mjerama obezbjeđenja;

11) druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršavanju odluka iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, policija pruža pomoć nadležnom organu.

Način upravljanja

Član 54

Poslove upravljanja iz člana 53 ovog zakona, nadležni organ vrši po službenoj dužnosti ili po odluci suda, sa pažnjom dobrog domaćina, na način koji garantuje najveći stepen očuvanja vrijednosti oduzete imovinske koristi, uz najniže troškove.

Dostavljanje odluka i podataka

Član 55

Odluke iz člana 53 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona, kao i podatke neophodne za izvršavanje poslova upravljanja oduzetom imovinskom koristi sud, drugi organi i pravna lica, bez odlaganja, dostavljaju nadležnom organu.

Zapisnik

Član 56

O preuzimanju oduzete imovinske koristi sačinjava se zapisnik, koji sadrži:

1) naziv suda koji je donio odluku iz člana 53 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona, broj predmeta, odnosno odluke i datum donošenja;

2) ime, prezime i adresu lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, od kojeg je imovinska korist oduzeta;

3) svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;

4) podatke o oduzetoj imovinskoj koristi i stanju u kojem se ta imovinska korist nalazi;

5) podatke o vrijednosti oduzete imovinske koristi;

6) podatke o mjestu gdje se oduzeta imovinska korist nalazi;

7) potpis ovlašćenog lica; i

8) druge podatke o oduzetoj imovinskoj koristi.

2. Izvršenje privremenih mjera obezbjeđenja i odluka o privremenom oduzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom

Zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, nalog banci i zabrana otuđenja i opterećenja akcija

Član 57

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja o određivanju te mjere donijeti naredbu o izvršenju.

Naredbu iz stava 1 ovog člana, zajedno sa rješenjem o određivanju privremene mjere obezbjeđenja nadležni organ, bez odlaganja, dostaviće organu uprave nadležnom za vođenje katastra nepokretnosti ili pravnom licu koje vodi javni registar ili evidenciju o imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja ili kod kojeg se vodi račun lica na koje se privremena mjera obezbjeđenja odnosi.

Organ ili pravno lice iz stava 2 ovog člana, dužno je da postupi po naredbi nadležnog organa, u skladu sa odredbama zakona na osnovu kojeg organ ili pravno lice obavlja poslove.

Na sprovođenje naredbe o izvršenju privremenih mjera obezbjeđenja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela

Član 58

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 4 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja o određivanju te mjere donijeti naredbu o izvršenju.

Na dostavljanje naredbe iz stava 1 ovog člana obaveze organa, odnosno pravnog lica koje vodi javne evidencije o akcijama ili udjelima u privrednom društvu i drugim hartijama od vrijednosti i sprovođenje naredbe, shodno se primjenjuju odredbe člana 57 ovog zakona.

U slučaju određivanja privremene mjere obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 4 ovog zakona, nadležni organ može odrediti lice koje će zastupati interese manjinskog vlasnika akcija ili udjela u privrednom društvu.

Privremena uprava u privrednom društvu

Član 59

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 5 ovog zakona, koja se odnosi na akcionarsko društvo, Vlada Crne Gore na predlog nadležnog organa imenuje privremeni upravni odbor od tri člana i privremenog upravnika.

Privremeni upravni odbor iz stava 1 ovog člana, preuzima ovlašćenja skupštine i odbora direktora akcionarskog društva, a privremeni upravnik preuzima ovlašćenja izvršnog direktora.

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 5 ovog zakona, koja se odnosi na drugi oblik organizovanja privrednog društva, Vlada Crne Gore na predlog nadležnog organa imenuje privremenog upravnika koji preuzima ovlašćenja organa društva.

Za člana privremenog upravnog odbora i privremenog upravnika iz st. 1 i 3 ovog člana, ne može biti imenovano lice:

- 1) kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti;
- 2) koje ima potraživanje ili obavezu prema privrednom društvu u kojem je uvedena privremena uprava;
- 3) koje je u prethodnoj godini bilo član organa upravljanja ili drugo ovlašćeno lice u privrednom društvu u kojem je uvedena privremena uprava;
- 4) koje je srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena ili je bračni ili vanbračni supružnik, bez obzira da li je brak ili zajednica života prestala, sa imaoцем ili članovima organa upravljanja privrednog društva u kojem je uvedena privremena uprava;
- 5) koje je kao službeno lice učestvovalo u postupku oduzimanja imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom ili postoje drugi važni razlozi koji ukazuju na postojanje sukoba interesa u odnosu na privredno društvo u kojem je uvedena privremena uprava;
- 6) koje je branilac, odnosno punomoćnik imaoца;
- 7) koje je povezano sa imaoцем.

Nadzor nad radom privremenog upravnog odbora i privremenog upravnika iz st. 1 i 3 ovog člana, vrši nadležni organ.

Privremeni upravni odbor ili privremeni upravnik iz st. 1 i 3 ovog člana, podnosi nadležnom organu, jednom u tri mjeseca, izvještaj o poslovanju privrednog društva u kojem je uvedena privremena uprava.

Izvršenje odluke o privremenom oduzimanju pokretne imovine

Član 60

Na izvršenje odluke o privremenom oduzimanju pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Izvršenje odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom

Član 61

Trajno oduzeta imovinska korist postaje državna imovina i na izvršenje odluka o trajno oduzetoj imovinskoj koristi primjenjuje se zakon kojim se uređuje državna imovina.

3. Procjena vrijednosti, davanje u zakup i na korišćenje bez naknade oduzete imovinske koristi

Procjena vrijednosti oduzete imovinske koristi

Član 62

Nadležni organ vrši procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi (davanje u zakup, davanje na korišćenje bez naknade i prodaja) ili na zahtjev suda.

Procjenu vrijednosti iz stava 1 ovog člana može da vrši stručno lice zaposleno u nadležnom organu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organ može radi procjene vrijednosti oduzete imovinske koristi angažovati stručno lice, organizaciju ili instituciju, uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Davanje oduzete imovinske koristi u zakup ili na korišćenje bez naknade

Član 63

Nadležni organ može imovinsku korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dati u zakup ili povjeriti na upravljanje licu koje nije povezano sa imaoцем, državnim organima i organima lokalne samouprave, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, humanitarnim i nevladinim organizacijama ili drugim pravnim subjektima.

Nadležni organ može kuću ili stan za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dati na korišćenje bez naknade bračnom supružniku, djeci i roditeljima imaoца, ako su u vrijeme oduzimanja stanovali u privremeno oduzetoj kući ili stanu.

Novčana sredstva dobijena davanjem u zakup oduzete imovinske koristi uplaćuju se na poseban račun nadležnog organa i koriste se za pokrivanje troškova upravljanja i održavanja oduzete imovinske koristi.

Način davanja u zakup privremeno oduzete imovinske koristi propisuje Vlada.

4. Čuvanje, skladištenje i prodaja oduzete imovinske koristi

Čuvanje i skladištenje oduzete imovinske koristi

Član 64

Privremeno oduzetu imovinsku korist od istorijske, umjetničke i naučne vrijednosti nadležni organ predaje na čuvanje ustanovama specijalizovanim za čuvanje takve imovine, do pravosnažnosti odluke.

Privremeno oduzeti predmeti od plemenitih metala, dragog ili poludragog kamenja, bisera i drugih predmeta od vrijednosti nadležni organ predaje na čuvanje Centralnoj banci Crne Gore.

Privremeno oduzeto oružje nadležni organ predaje na čuvanje organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove, osim starog oružja koje se predaje na čuvanje muzeju.

Nadležni organ može zaključiti ugovor sa fizičkim ili pravnim licem kojem predaje na čuvanje i skladištenje oduzetu imovinsku korist.

Trajno oduzeta imovinska korist iz stava 1 ovog člana i trajno oduzeto staro oružje iz stava 3 ovog člana, kao državna imovina, povjerava se na čuvanje ustanovi specijalizovanoj za čuvanje takve imovine koju odredi organ državne uprave nadležan za poslove kulture.

Trajno oduzeta imovinska korist iz stava 2 ovog člana, kao državna imovina čuva se u sefu kod Centralne banke Crne Gore na osnovu ugovora o zakupu sefa koji zaključuju nadležni organ i Centralna banka Crne Gore.

Prodaja pokretne imovine

Član 65

Nadležni organ može prodati pokretnu imovinu za koju je određeno privremeno oduzimanje, ako:

- procijenjeni troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;
- toj imovini prijete opasnost od propadanja.

Prodaja iz stava 1 ovog člana, sprovodi se javnim nadmetanjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

U slučaju da prodaja iz stava 2 ovog člana nije uspjela, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, a ako ni ta prodaja ne uspije, oduzeta pokretna imovina se može pokloniti u humanitarne svrhe, povjeriti na korišćenje državnom organu odnosno organu državne uprave ili uništiti.

Vrijednost imovine iz stava 1 ovog člana, utvrđuje nadležni organ.

Hartije od vrijednosti

Član 66

Upravljanje i prodaja hartija od vrijednosti vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti.

U slučaju kad je određeno privremeno oduzimanje hartija od vrijednosti, nadležni organ vrši zabilježbu zabrane raspolaganja i otuđenja tih hartija u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

Radi praćenja kretanja tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti za koje je određeno privremeno oduzimanje, nadležni organ može angažovati ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

Prodaja nepokretne imovine

Član 67

Nadležni organ može nepokretnu imovinu za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona prodati, uz saglasnost suda, ako:

- troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;
- toj imovini prijete opasnost od propadanja.

Vrijednost imovine iz stava 1 ovog člana, utvrđuje nadležni organ.

Način prodaje nepokretne imovine za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, propisuje Vlada.

Ograničenja u raspolaganju

Član 68

Nadležni organ ne može oduzetu imovinsku korist predatu na čuvanje i skladištenje, dati u zakup ili prodati bračnom ili vanbračnom drugu imaoca, njegovom srodniku po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, srodniku u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodniku po tazbini zaključno do drugog stepena, braniocu, odnosno punomoćniku imaoca, kao i privrednom društvu u kojem imaoca posjeduje akcije u visini od najmanje 25% svih akcija ili kontroliše privredno društvo na osnovu dominantnog položaja u upravljanju privrednim društvom ili drugom povezanom licu sa imaocem.

Prodaja lako kvarljive robe i životinja

Član 69

Nadležni organ može, bez javnog nadmetanja, prodati lako kvarljivu robu i životinje.

Novčana sredstva dobijena prodajom privremeno oduzete imovinske koristi iz stava 1 ovog člana, čuvaju se na posebnom računu nadležnog organa kao neoročeni depozit po najpovoljnijoj kamatnoj stopi do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

5. Povraćaj oduzete imovinske koristi i naknada štete

Povraćaj oduzete imovinske koristi

Član 70

Ako je u skladu sa ovim zakonom određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine, imalac ima pravo na povraćaj oduzete imovinske koristi i naknadu štete, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, u slučaju donošenja:

- 1) odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom;
- 2) oslobađajuće ili odbijajuće presude za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, odnosno za krivično djelo povodom kojeg je određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine.

U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.

U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne oslobađajuće ili odbijajuće presude, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.

Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja pravosnažne odluke o odbijanju zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom.

O povraćaju imovinske koristi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sačinjava se zapisnik koji potpisuju starješina nadležnog organa i imalac.

Za naknadu štete iz stava 4 ovog člana, odgovorna je Crna Gora.

Obim povraćaja oduzete imovinske koristi

Član 71

U slučaju povraćaja oduzete imovinske koristi imaocu će se predati plodovi i sve ostale koristi ostvarene tokom upravljanja oduzetom imovinskom koristi.

Ako je u toku upravljanja oduzetom imovinskom koristi izvršena prodaja dijela ili cjelokupne imovinske koristi, nadležni organ je dužan da imaocu prenese iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos prosječne kamate koja se obračunava na depozite po viđenju u Crnoj Gori.

Ako je u toku upravljanja privremeno oduzeta imovinska korist poklonjena ili uništena, imalac ima pravo na naknadu štete u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Nadležni organ postupiće u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravosnažne odluke iz člana 70 stav 1 ovog zakona.

6. Deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi

Deponovanje oduzetih novčanih sredstava

Član 72

Oduzeta novčana sredstva u eurima deponuju se na namjenski račun nadležnog organa koji se vodi kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju novčanih sredstava.

Oduzeta novčana sredstva, odnosno devize i efektivni strani novac uplaćuju se na namjenski račun nadležnog organa koji se vodi kod Centralne banke Crne Gore, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju novčanih sredstava.

Deponovanje novčanih sredstava dobijenih od prodaje

Član 73

Sredstva dobijena prodajom pokretne imovine iz člana 65 ovog zakona i prodajom nepokretne imovine iz člana 67 ovog zakona, oročavaju se kod banke u Crnoj Gori kao depozit po viđenju, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Sredstva iz stava 1 ovog člana nadležni organ koristi za pokrivanje troškova upravljanja i održavanja oduzete imovinske koristi.

7. Uništavanje oduzete imovinske koristi

Uništavanje imovinske koristi

Član 74

Oduzeta imovinska korist koja se mora uništiti zbog zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, bezbjednosnih i drugih razloga, uništava se pod nadzorom nadležnih organa, u skladu sa zakonom.

Troškovi uništenja imovinske koristi iz stava 1 ovog člana, padaju na teret lica od koga je imovinska korist oduzeta.

U slučaju da je lice iz stava 2 ovog člana nepoznato ili nedostupno, troškovi uništenja padaju na teret nadležnog organa.

Ako se naknadno utvrdi identitet lica iz stava 3 ovog člana, odnosno to lice postane dostupno, nadležni organ ima pravo na naknadu troškova od tog lica.

Troškovi uništenja imovinske koristi koja je podložna kvarenju padaju na teret imaoaca.

Troškovi upravljanja

Član 75

Troškovi čuvanja i održavanja oduzete imovinske koristi padaju na teret nadležnog organa, do pravosnažnosti odluke.

8. Upravljanje oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva

Shodna primjena

Član 76

Odredbe ovog zakona koje se odnose na upravljanje oduzetom imovinskom koristi shodno se primjenjuju na upravljanje oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.

9. Vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta

Evidencija

Član 77

U evidenciju o oduzetoj imovinskoj koristi unose se podaci o:

1) pravosnažnim odlukama suda kojima su određene privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom - broj i datum donošenja, naziv suda i datum pravosnažnosti odluke;

2) krivičnom djelu iz člana 2 stav 2 ovog zakona, odnosno krivičnom djelu kojim je pribavljena imovinska korist – zakonski naziv krivičnog djela i član Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je krivično djelo propisano;

3) vrsti i procijenjenoj vrijednosti oduzete imovinske koristi, i to:

- za pokretnu imovinu - popis stvari, njihova procijenjena vrijednost i mjesto gdje se te stvari nalaze;

- za nepokretnu imovinu - podaci o: površini nepokretnosti, objektima, pravima na nepokretnosti i organu kod kojeg je nepokretnost upisana u katastar nepokretnosti; vremenu na koje je imovinska korist oduzeta; imovinskoj koristi koja je povjerena na čuvanje i kome je povjerena; pokretnoj imovini koja je prodana u cilju očuvanja njene vrijednosti i vrijednosti za koju je prodana; prodaji trajno oduzete imovinske koristi; vrijednosti za koju je prodana; imovini koja je ustupljena bez naknade; imovini koja je uništena;

5) licu od kojeg je imovinska korist oduzeta - ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresa fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i matični broj pravnog lica i svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;

6) povraćaju oduzete imovinske koristi - broj pravosnažne odluke suda kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi i datum pravosnažnosti odluke; broj pravosnažne presude iz člana 70 stav 1 tačka 2 ovog zakona i datum pravosnažnosti presude i obim povraćaja oduzete imovinske koristi;

7) oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovini datoj na ime jemstva.

Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se posebno za privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzetu imovinsku korist, oduzete predmete krivičnog djela, predmete privremeno oduzete u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinu datu na ime jemstva.

Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se u obliku knjige sastavljene od listova čije su stranice numerisane i u elektronskom obliku.

Na vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi shodno se primjenjuju propisi o kancelarijskom poslovanju u organima državne uprave.

VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA

Osnov za međunarodnu saradnju

Član 78

Međunarodna saradnja u cilju oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinskom koristi ostvaruje se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, međunarodna saradnja ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost ili se može očekivati da bi strana država izvršila zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć domaćeg pravosudnog organa.

Na pitanja međunarodne saradnje koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.

Dioba trajno oduzete imovinske koristi sa drugim državama može se urediti međunarodnim ugovorom.

Obim međunarodne saradnje

Član 79

Međunarodna saradnja u smislu ovog zakona obuhvata identifikaciju, praćenje i otkrivanje imovinske koristi, određivanje privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzimanje imovinske koristi i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

Organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima u skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine.

Dostavljanje molbe za saradnju

Član 80

Molba nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju dostavlja se nadležnom organu Crne Gore preko organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa. Na isti način molba nadležnog organa Crne Gore dostavlja se nadležnom organu druge države.

Sadržaj molbe za saradnju

Član 81

Molba za međunarodnu saradnju sadrži:

- 1) naziv organa koji podnosi molbu;
- 2) pravni osnov za pružanje međunarodne saradnje;
- 3) podatke o licu na koje se molba odnosi (ime, datum i mesto rođenja, državljanstvo i boravište), a ako se radi o pravnom licu i podatke o sjedištu pravnog lica;
- 4) podatke o imovinskoj koristi u vezi sa kojom se traži saradnja i njenoj povezanosti sa licem iz stava 1 tačka 3 ovog člana;
- 5) konkretne radnje koje bi trebalo preduzeti; i
- 6) izvod iz teksta zakona druge države koji predstavlja osnov za preduzimanje određenih mjera.

Molba za međunarodnu saradnju koja se odnosi na otkrivanje imovinske koristi, zabranu raspolaganja imovinskom koristi i oduzimanje imovinske koristi, pored podataka iz stava 1 ovog

člana sadrži i okolnosti iz kojih proizilazi osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, uz molbu se prilažu dokazi da je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili da je pokrenuta finansijska istraga.

Uz molbu za sprovođenje trajnog oduzimanja imovinske koristi prilaže se pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Postupak

Član 82

Po prijemu molbe nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju državni tužilac, odnosno sud ispituje da li su ispunjeni uslovi iz čl. 79 i 81 ovog zakona.

Ako molba nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju ne sadrži sve propisane elemente, od tog organa zatražiće se da dopuni molbu i odrediće mu se rok za dopunu molbe.

Ako nadležni organ druge države ne postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana, molba tog organa će se odbiti.

Trajanje mjere obezbjeđenja

Član 83

Privremena mjera obezbjeđenja određena po molbi za međunarodnu saradnju traje do okončanja postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi u državi koja je uputila molbu za međunarodnu saradnju.

Ako postupak iz stava 1 ovog člana ne bude okončan u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja privremenoj o mjeri obezbjeđenja, sud će po službenoj dužnosti ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja.

Sud će, šest mjeseci prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, obavijestiti nadležni organ druge države o posljedicama protoka roka.

Na obrazloženu molbu nadležnog organa druge države, sud može odlučiti da privremena mjera obezbjeđenja traje najduže još jednu godinu.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 84

Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeta prvostepena odluka o trajnom oduzimanju imovine, nastaviće se u skladu sa odredbama propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

Ako je prvostepena odluka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovine ukinuta i predmet upućen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, u daljem postupku primijeniće se odredbe ovog zakona.

Ako nije izvršena pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovine donijeta prije stupanja na snagu ovog zakona, izvršenje će se sprovesti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

Član 85

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 86

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini ("Službeni list CG", br. 49/08 i 31/12), kao i odredbe člana 113 st. 3 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13 i 14/15) i član 90, potpoglavlje: "3. Trajno oduzimanje imovine čije zakonito porijeklo nije dokazano" i čl. 486 do 489 Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list CG", br. 57/09, 49/10, 47/14, 2/15 i 35/15).

Stupanje na snagu

Član 87

Ovaj zakon stupa na snagu nakon isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U okviru opštih demokratskih procesa u Crnoj Gori, koji uključuju promjene u političkom, ekonomskom i zakonodavnom sistemu, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavlja značajan dio. Crna Gora je u prethodnom periodu ostvarila značajan napredak u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, prije svega uvođenjem međunarodnih standarda i mehanizama u Krivični zakonik Crne Gore i Zakonik o krivičnom postupku. Tako je donošenjem novog Zakonika o krivičnom postupku 2009. godine unijeto niz izmjena kojima se poboljšava sistem oduzimanja imovinske koristi, a uveden je i jedan novi institut - institut proširenog oduzimanja imovinske koristi.

Takođe, u skladu sa novim pristupom Evropske komisije, Crna Gora je pristupne pregovore započela poglavljima 23 i 24, a koji se odnose na pravosuđe i temeljna prava, odnosno pravdu, slobodu i bezbjednost. Tokom procesa analitičkog skrininga iskristalisale su se određene potrebe za dalju specijalizaciju organa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Shodno tome, potreba za donošenjem Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i unaprjeđenjem postupka finansijskih istraga, predviđena je u akcionim planovima za pregovaračka poglavlja 23 i 24, najvažnijim strateškim i reformskim dokumentima u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji sadrže konkretne ciljeve i mjere koje treba realizovati u procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

Kako bi se postupak finansijskih istraga unaprijedio, potrebno je bolje uspostavljanje funkcionalne veze između organa koji posjeduju neophodne informacije za sprovođenje finansijskih istraga sa Državnim tužilaštvom, zapošljavanje određenog broja stručnih lica, te razmjena iskustava na regionalnom i međunarodnom nivou, posebno jer se imovinska korist stečena kriminalom često nalazi na teritoriji različitih država.

Na osnovu navedenog proizilazi da postoji više razloga zbog kojih je bilo potrebno pristupiti izradi Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a njegovim donošenjem Crna Gora će ispuniti obaveze iz međunarodnih konvencija i odgovoriti potrebama u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

U skladu sa međunarodnim standardima, koji su sadržani u dokumentima Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope, predložena su brojna rješenja u Predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Najznačajniji dokumenti Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, koji sadrže međunarodne standarde iz ove oblasti, uzeti u obzir tokom izrade ovog zakona su:

- Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
- Krivičnopravna konvencija Savjeta Evrope o korupciji;
- Konvencija Savjeta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma;
- Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma;
- Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije;
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama.

Standardi Evropske unije sadržani su osnivačkim ugovorima, Povelji Evropske unije o ljudskim pravima i slobodama i *acquis-u*. Standardi sadržani u sekundarnom zakonodavstvu Evropske unije u ovoj oblasti su:

- Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji od 3. aprila 2014. godine;
- Odluka Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom;
- Okvirna odluka Savjeta 2005/212/JHA od 24. februara 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene krivičnim djelom.

Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta utvrđuje minimalna pravila o zamrzavanju imovine s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja i o oduzimanju imovinske koristi. Ima za cilj da izmijeni i proširi odredbe okvirnih odluka 2001/500/JHA i 2005/212/JHA.

Odluka Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine obavezuje da sve države članice uspostave organizacione jedinice koje bi pratile kretanje nezakonito stečene imovine i druge imovine koja može biti oduzeta i u tom cilju međusobno sarađivale i razmjenjivale informacije.

Okvirna odluka Savjeta 2005/212/JHA obavezuje da sve države članice posjeduju djelotvorna pravila za oduzimanje prihoda od kriminala, uključujući i odredbe o teretu dokazivanja o porijeklu imovinske koristi u posjedu lica osuđenog za djelo povezano sa organizovanim kriminalom.

Od naročito značaja za usaglašavanje tekst Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sa međunarodnim i evropskim standardima bile su brojne ekspertske misije, organizovane kroz podršku TAIEX programa.

Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću usaglašen je sa komentarima eksperata Evropske komisije.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

DIO I - OSNOVNE ODREDBE

Osnovnim odredbama propisan je predmet Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, uslovi i postupak za oduzimanje imovinske koristi, krivična djela za koje se odredbe ovog zakona mogu primjeniti, nadležni organi, definicije i značenje izraza koji su upotrebljeni u ovom zakonu. Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću uređuje se i upravljanje oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.

Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:

- krivično djelo otmica;
- krivična djela protiv polne slobode i to: obluba sa djetetom; nedozvoljene polne radnje; podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa; posredovanje u vršenju prostitucije; dječja pornografija; navođenje maloljetnog lica da prisustvuje vršenju krivičnih djela protiv polne slobode i mamljenje djeteta u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode;
- krivična djela protiv imovine: teška krađa; razbojnička krađa; razbojništvo; utaja; prevara; dogovaranje ishoda takmičenja; zloupotreba povjerenja; iznuda; ucjena; zelenaštvo;
- krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja i to: falsifikovanje novca; falsifikovanje hartija od vrijednosti; falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje; falsifikovanje znakova za vrijednost; pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava i materijala za falsifikovanje; izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića; utaja poreza i doprinosa; krijumčarenje; pranje novca; zloupotreba monopolističkog položaja; zloupotreba položaja u privrednom poslovanju; prouzrokovanje stečaja; prouzrokovanje lažnog stečaja; zloupotreba ovlašćenja u privredi; primanje mita u privrednom poslovanju; davanje mita u privrednom poslovanju; zloupotreba povlašćenih informacija; manipulacija na tržištu hartija od vrijednosti ili drugih finansijskih instrumenata;
- krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga;
- krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora i to: zagađenje životne sredine; protivpravna izgradnja, stavljanje u pogon i rad objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu; oštećenje životne sredine;

- krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka, i to: ometanje računarskog sistema; računarska prevara; neovlašćeni pristup računarskom sistemu; zloupotreba uređaja i programa;
- krivična djela protiv javnog reda i mira, i to: kriminalno udruživanje; stvaranje kriminalne organizacije; izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnog djela; učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo; nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi;
- krivična djela protiv pravnog saobraćaja i to: falsifikovanje isprave; posebni slučajevi falsifikovanja isprave; falsifikovanje službene isprave;
- krivična djela protiv službene dužnosti, i to: zloupotreba službenog položaja; prevara u službi; pronevjera; protivzakoniti uticaj; navođenje na protivzakoniti uticaj; primanje mita; davanje mita;
- krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, i to: trgovina ljudima; trgovina maloljetnim licima radi usvojenja; zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu; terorizam; javno pozivanje na izvršenje terorističkih djela; vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela; upotreba smrtonosne naprave; uništenje i oštećenje nuklearnog objekta; finansiranje terorizma; terorističko udruživanje; učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

Zakonom su određeni i nadležni organi za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom kriminalnom djelatnošću, i to su: organ uprave nadležan za policijske poslove, državni tužilac, sud i organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom. Definicije i izrazi koji se u zakonu upotrebljavaju određeni su u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je naša država potpisala i ratifikovala, pa su u zakonu definisani sljedeći pojmovi: imovina, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, predmet krivičnog djela, oduzimanje, imalac, okrivljeni, treće lice, pravni sljedbenik, oštećeni, branilac, punomoćnik i savjesno treće lice.

DIO II – USLOVI ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

Drugi dio zakona reguliše uslove za oduzimanje imovinske koristi od učinioca, članova porodice i oduzimanje bez presude. Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti od učinioca ako je stečena u periodu prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona do pravosnažnosti presude, kad sud utvrdi da postoji vremenska povezanost između vremena u kojem je stečena imovinska korist i drugih okolnosti konkretnog slučaja koje opravdavaju oduzimanje imovinske koristi. Osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima.

Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću sjedinjena sa imovinom stečenom na zakonit način, ukupna imovina učinioca će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem. Članom porodice smatra se bračni ili vanbračni supružnik učinioca, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tzbini zaključno do drugog stepena.

Novina koja se uvodi ovim zakonom je i mogućnost oduzimanja imovinske koristi bez presude. Naime, ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom. U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih nasljednika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje. Takođe, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti ako na osnovu dokaza proizilazi da bi se pokrenuti postupak završio osuđujućom presudom da lice nije umrlo, odnosno da nijesu nastupile okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

Uvođenjem navedenog mehanizma Crna Gora će uskladiti svoje zakonodavstvo sa Direktivom 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjetao zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji od 3. aprila 2014. godine.

DIO III - FINANSIJSKA ISTRAGA

Treći dio zakona odnosi se na postupak vođenja finansijske istrage. U finansijskoj istrazi prikupljaju se dokazi o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života okrivljenog, imaoca, kao i dokazi o imovini pravnog sljedbenika, odnosno trećeg lica. Finansijska istaga se pokreće naredbom državnog tužioca, koji i rukovodi istragom, a dokaze prikuplja finansijski istražni tim sastavljen od predstavnika policije, Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni u cilju otkrivanja i dokazivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji za potrebe sprovođenja istrage osniva državni tužilac. Ako podaci i dokazi pribavljeni u toku finansijske istrage ukazuju da postoji osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću prenesena na drugo lice koje nije obuhvaćeno naredbom za sprovođenje istrage, državni tužilac će donijeti naredbu da se finansijska istraga proširi i sprovede i protiv tog lica.

Finansijska istraga završava se kada se utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi ili za obustavljanje finansijske istrage.

DIO IV – PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA I PRIVREMENO ODUZIMANJE POKRETNE IMOVINE

Četvrti dio zakona uređuje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje) i privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena). Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te koristi državni tužilac može predložiti određivanje sljedećih privremenih mjera obezbjeđenja: 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti; 2) izdavanje naloga banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja; 3) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa; 4) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije; 5) zabrana korišćenja ili

raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti i 6) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu. Privremena mjera obezbjeđenja određuje se ako postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i opasnost da će biti onemogućeno ili otežano oduzimanje te koristi.

Na predlog državnog tužioca, privremene mjere obezbjeđenja određuje sudija za istragu rješenjem, na ročištu na kojem je prisustvo tužioca obavezno. U hitnim slučajevima državni tužilac može naredbom: zabraniti raspolaganje i korišćenje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti; naložiti banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja; zabraniti raspolaganje potraživanjem iz obligacionog odnosa; zabraniti otuđenje i opterećenje akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije; zabraniti korišćenje ili raspolaganje pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti ili odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).

Sud će odrediti privremene mjere obezbjeđenja ako utvrdi da postoji nesrazmjera vrijednosti između imovinske koristi i zakonitih prihoda imaoca. Rješenja o privremenom oduzimanju imovinske koristi, čija je sadržina zakonom propisana, dostavlja se imaocu, braniocu ili punomoćniku, državnom tužiocu i Upravi za imovinu.

Protiv rješenja sudije za istragu kojim se odbija predlog državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, državni tužilac može izjaviti žalbu, a protiv rješenja sudije za istragu kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja imalac, branilac ili punomoćnik mogu izjaviti žalbu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, koja ne odlaže izvršenje rješenja. Za odlučivanje o žalbi protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, vijeće od troje sudija prvostepenog suda zakazuje ročište na koje poziva imaoca, njegovog branioca ili punomoćnika i državnog tužioca, a za odlučivanje o žalbi protiv rješenja kojim se odbija predlog državnog tužioca, vijeće od troje sudija prvostepenog suda zakazuje ročište na koje poziva državnog tužioca. Odluku po žalbi vijeće od troje sudija prvostepenog suda donijeće u roku od osam dana od dana zaključenja ročišta. Vijeće od troje sudija prvostepenog suda odbaciće žalbu ako je neblagovremena, nepotpuna ili izjavljena od neovlašćenog lica, rješenjem odbiti žalbu ako utvrdi da je neosnova rješenjem usvojiti žalbu imaoca i ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja. Protiv rješenja o usvajanju žalbe državnog tužioca, žalbu može izjaviti imalac, branilac ili punomoćnik, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. O žalbi odlučuje drugostepeni sud u vijeću od troje sudija.

Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Sud može privremenu mjeru obezbjeđenja zamijeniti drugom mjerom na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako utvrdi da će se svrha obezbjeđenja imovinske koristi postići drugom mjerom. Sud će na zahtjev savjesnog trećeg lica ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja ako to lice podnese isprave iz kojih se očigledno može utvrditi da je vlasnik imovinske koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja. Zahtjev za ukidanje privremene mjere obezbjeđenja državni tužilac, imalac, branilac, punomoćnik ili savjesno treće lice mogu podnijeti ponovo nakon isteka roka od tri mjeseca od donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za ukidanje.

Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi omogućavanja trajnog oduzimanja te koristi sud može odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena) na predlog državnog tužioca. Na postupak, nadležnost i trajanje privremenog oduzimanja pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se uređuje postupak, nadležnost i trajanje privremenih mjera obezbjeđenja.

DIO V – TRAJNO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Peti dio zakona odnosi se na trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Zakon propisuje da nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo iz člana 2 ovog zakona, državni tužilac podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi roku od jedne godine. U slučaju da se radi o oduzimanju bez presude zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se podnijeti najkasnije u roku od jedne godine od pravosnažnosti odluke kojom je utvrđeno postojanje okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, odnosno od dana utvrđivanja okolnosti da se krivični postupak ne može nastaviti zbog smrti učinioca krivičnog djela. O zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi odlučuje vijeće od troje sudija prvostepenog suda na glavnom ročištu.

Zakonom se detaljno određuje sadržina zahtjeva državnog tužioca za trajno oduzimanje imovinske koristi, uz koji se dostavljaju i spisi finansijske istrage.

Prije održavanja glavnog ročišta, sud u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva državnog tužioca zakazuje pripremno ročište radi predlaganja dokaza. Glavno ročište se održava u roku od tri mjeseca od održavanja pripremnog ročišta, s tim što se može odložiti za najviše još tri mjeseca zbog pribavljanja dokaza. Imaocu će se poziv dostaviti najmanje 15 dana prije održavanja ročišta. Na glavnom ročištu državni tužilac iznosi dokaze o imovini koju okrivljeni poseduje, o njegovim zakonitim приходima i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između imovinske koristi i zakonitih prihoda. Okrivljeni, odnosno njegov punomoćnik se izjašnjava o navodima državnog tužioca. Ako je zahtjev usmjeren na imovinu pravnog sljedbenika ili trećeg lica, državni tužilac iznosi dokaze da je pravni sljedbenik naslijedio imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatnošću, odnosno da je imovinska korist prenijeta na treće lice bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti, a u cilju osujećenja oduzimanja imovinske koristi. Pravni sledbenik, treće lice, odnosno njihovi punomoćnici se izjašnjavaju o navodima državnog tužioca. Ovakvo rešenje je u skladu i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Po okončanju glavnog ročišta sud donosi rješenje kojim usvaja ili odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi, a zatim se propisuje sadržina rješenja i dostavljanje. Zakonom je dato ovlašćenje sudu da u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odluči o imovinskopravnom zahtjevu oštećenog i troškovima upravljanja privremeno oduzetom imovinom, odnosno o izlučenju sredstava iz trajno oduzete imovinske koristi za namirenje ovog zahtjeva, odnosno troškova. O žalbi na rješenje o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje nadležni drugostepeni sud. Rješavajući po žalbi sud može

žalbu odbaciti kao neblagovremenu ili nedozvoljenu, odbiti žalbu kao neosnovanu ili uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti i predmet vratiti na ponovno odlučivanje. U cilju efikasnosti postupka propisano je da ako je u istom predmetu rješenje već jedanput bilo ukinuto, drugostepeni sud će zakazati ročište i odlučiti o žalbi, s tim da rješenje ne može ukinuti i predmet uputiti na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu.

Postupak koji je u skladu sa ovim zakonom okončan pravosnažnom odlukom može se na zahtjev državnog tužioca, odnosno imaoca ponoviti u skladu sa odredbama o ponavljanu postupka Zakonika o krivičnom postupku.

DIO VI – ZAŠTITA SAVJESNIH TREĆIH LICA I UTICAJ NA DRUGE POSTUPKE

Šesti dio Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću reguliše zaštitu savjesnih trećih lica i uticaj na druge postupke. Odluka o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne isključuje ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

Zakonom je propisana i zaštita oštećenog kada je u krivičnom ili parničnom postupku donijeta pravosnažna presuda, za krivično djelo na koje se ovaj zakon odnosi, a kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, na način što će sud naložiti da se imovinskopravni zahtjev namiri iz oduzete imovinske koristi. Sud može i odrediti da se sredstva u visini imovinskopravnog zahtjeva oštećenog izluče posebno čuvaju, ako je u toku parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva zbog krivičnog djela koje propisuje ovo zakon.

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice. Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Takođe, ono može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja ili privremeno ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Ako savjesno treće lice ne stupi u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a upoznato je sa pokretanjem postupka, gubi pravo da traži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

Što se tiče uticaja na druge postupke nakon određivanja privremene mjere obezbjeđenja ne može se započeti postupak protiv imaoca za prinudnu naplatu poreskog potraživanja, postupak izvršenja ili dobrovoljne likvidacije privrednog društva niti drugi postupak radi namirenja potraživanja iz imovinske koristi koja je predmet oduzimanja, osim postupka za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenog. Započeti postupci prekidaju se do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a za vrijeme od određivanja privremene mjere obezbjeđenja do donošenja odluke o trajnom oduzimanju

imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, prekida se rok zastarjelosti i zakonski rokovi za preduzimanje radnji.

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ne utiču na primjenu ovog zakona.

DIO VII – UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINSKOM KORISTI

Sedmi dio zakona uređuje upravljanje oduzetom imovinskom koristi, koje obuhvata:

- 1) izvršavanje privremenih mjera obezbjeđenja određenih u skladu sa ovim zakonom, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku;
- 2) izvršavanje odluka o privremenom oduzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
- 3) izvršavanje odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, predmeta krivičnog djela i predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku i odluke o imovini datoj na ime jemstva;
- 4) procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi;
- 5) davanje u zakup oduzete imovinske koristi ili povjeravanje na upravljanje u skladu sa ovim zakonom;
- 6) davanje oduzete imovinske koristi na korišćenje bez naknade;
- 7) čuvanje, skladištenje, prodaju i povraćaj oduzete imovinske koristi;
- 8) deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 9) uništavanje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 10) vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta, kao i o privremenim mjerama obezbjeđenja;
- 11) druge poslove u skladu sa zakonom.

Zakon detaljno propisuje svaki od navedenih načina upravljanja oduzetom imovinskom koristi.

Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi vrši Uprava za imovinu po službenoj dužnosti ili po odluci suda, a oduzetom imovinskom koristi upravlja sa pažnjom dobrog domaćina, na način koji garantuje najveći stepen očuvanja njene vrijednosti, uz najniže troškove.

O oduzetoj imovinskoj koristi Uprava za imovinu vodi evidenciju. Evidencija se vodi posebno za privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzetu imovinsku korist, oduzete predmete krivičnog djela, predmete privremeno oduzete u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinu datu na ime jemstva.

DIO VIII – MEĐUNARODNA SARADNJA

Osmi dio Zakona uređuje međunarodnu saradnju koja se sprovodi u cilju odizimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Zakon daje primat saradnji koja se ostvaruje na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora u odnosu na odredbe ovog zakona koje se odnose na

pružanje međunarodne pravne pomoći. Pored toga, uveden je princip uzajmanosti u pružanju međunarodne pravne pomoći, u slučaju nepostajanja međunarodnog sporazuma. Zakon određuje šta obuhvata međunarodna saradnja u predmetnoj oblasti, kao i pretpostavke za pružanje međunarodne pravne pomoći u smislu ovog zakona, kao i način dostavljanja molbe inostranog organa za saradnju. Predviđeno je da se dostavljanje nadležnom organu vrši posredstvom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

U skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima koji dostave nadležni organi drugih država u cilju pronalazjenja i praćenja imovinske koristi koja može biti oduzeta - tzv. ARO jedinica (Asset Recovery Office).

Određena je i sadržina molbe za saradnju, molbe za otkrivanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, molbe za zabranu raspolaganja, odnosno privremeno oduzimanje imovinske koristi i molbe za trajno oduzimanje imovinske koristi. Državno tužilaštvo, odnosno sud ispituje ispunjenost zakonskih uslova nakon što primi molbu inostranog organa za međunarodnu saradnju. Ako državni tužilac, odnosno sud utvrdi da molba inostranog organa ne sadrži sve zakonom propisane uslove, odrediće se rok za njenu dopunu. Ako i nakon isteka roka molba ne bude dopunjena državni tužilac, odnosno sud će odbiti molbu inostranog organa za međunarodnu saradnju.

Privremeno oduzimanje imovinske koristi traje do okončanja krivičnog postupka, odnosno postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi u državi molilji. Zakon ograničava privremeno oduzimanje imovinske koristi po molbi strane države na period od dvije godine od dana donošenja rješenja domaćeg suda, s tim što se ovaj rok može, iz opravdanih razloga, produžiti za još jednu godinu.

DIO IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Deveti dio Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću uređuje prestanak važenja pojedinih odredaba Krivičnog zakonika Crne Gore, Zakonika o krivičnom postupku i prestanak važenja Zakona o staranju privremeno i trajno oduzetom imovinom, danom stupanja na snagu ovog zakona.

Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeta prvostepena odluka o trajnom oduzimanju imovine, nastaviće se u skladu sa odredbama propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona. Ako je prvostepena odluka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovine ukinuta i predmet upućen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, u daljem postupku primijeniće se odredbe ovog zakona. Ako nije izvršena pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovine donijeta prije stupanja na snagu ovog zakona, izvršenje će se sprovesti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zakon će stupiti na snagu nakon isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Prelaznim i završnim odredbama ovog zakona propisano je da zakon stupa na snagu nakon isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". Stupanjem na snagu ovog zakona nastaće troškovi za koje je potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

Ministarstvo pravde je izvršilo procjenu budžetskih sredstava potrebnih za implementaciju ovog zakona, koja sadrži detaljan pregled sredstava neophodnih za upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

U skladu sa važećim propisima, za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom, nadležan je Odsjek za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom u Sektoru za upravljanje i zaštitu državne imovine – tj. u Upravi za imovinu. Predlogom zakona predviđeno je da se kod Uprave za imovinu formira nova organizaciona jedinica i to Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi, imajući u vidu značaj i obim poslova koji obuhvata upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

Budžet Odsjeka za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom za 2015. godinu iznosi 45.138 eura, dok je fiskalnom procjenom utvrđeno da će budžet Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom stečenom kriminalnom djelatnošću za 2016. godinu iznositi 177.080 eura.

Za implementaciju Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću potrebno je u 2016. godini obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore u iznosu od 103.242 eura, a za potrebe povećanja broja zaposlenih službenika, nabavke tehničke opreme i materijalnih troškova koji su detaljno prikazani u fiskalnom uticaju ovog zakona.



МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено	68.105	Брижитност
Орг. Ј.е.		
01 -	11389/15	

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/96/2

Podgorica, 6. VIII 2015.

MINISTARSTVO PRAVDE

Dopisom broj 01-11389/15 od 5. avgusta 2015. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Prijedloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



MINISTAR

Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MP/IU/PZ/15/05
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Seizure and Confiscation of Pecuniary Gain Obtained through Criminal Activity	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za pravosuđe/Direkcija za krivično zakonodavstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Merima Bakovic, načelnik Direkcije za krivično zakonodavstvo t. 407 504, e. merima.bakovic@mpa.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Merima Bakovic, načelnik Direkcije za krivično zakonodavstvo t. 407 504, e. merima.bakovic@mpa.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Organi državne uprave, sudovi, državna tužilaštva	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80 Jačanje institucija i vladavina prava, član 85 Saradnja u vezi sa nelegalnim drogama, član 86 Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti		
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanjaCrne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	2.2. Zakonodavni okvir B) Antikorupcija	
- Rok za donošenje propisa	2015/II	
- Napomena	Budući da je dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje, Prijedlog zakona nije donijet u utvrđenom roku.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Poglavlje I, Opšte odredbe, član 2 i član 6 / TFEU, Chapter I, General Provisions, Article 2 and Article 6		
UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 4, Sudska saradnja u krivičnim stvarima, član 82, stav 2 / TFEU, Part Three, Union Policies		

and Internal Actions, Title V Area of Freedom, Security And Justice, Chapter 4 Judicial Cooperation in Criminal Matters, Article 82, Paragraph 2

Potpuno usklađeno/fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32014L0042

Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i savjeta od 3. aprila 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji/Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, OJ L 127, 29.4.2014

Potpuno usklađeno/fully harmonized

32005F0212

Okvirna odluka Savjeta 2005/212/JHA od 24. februara 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene krivičnim djelom/Council framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property, OJ L 68, 15.3.2005

Potpuno usklađeno/fully harmonized

32007D0845

Odluka Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom/Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime, OJ L 332, 18.12.2007

Potpuno usklađeno/fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

/

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa

- Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
- Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima,
- Konvencija o sprovođenju Šengenskog sporazuma (član 51);
- Konvencija Savjeta Evrope o pranju, otkrivanju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom;
- Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma;
- Krivičnopravna konvencija Savjeta Evrope o korupciji;
- Međunarodna konvencija o sprečavanju falsifikovanja valute;

- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters;
- Convention Implementing the Schengen Agreement (article 51);
- Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime;
- Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism;
- Criminal Law Convention on Corruption;
- Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency;

<ul style="list-style-type: none"> - OECD Konvencija za suzbijanje podmićivanja stranih državnih funkcionera u međunarodnim poslovnim transakcijama; - Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama; - Konvencija Ujedinjenih Nacija o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; - Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije. 	<ul style="list-style-type: none"> - OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; - United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; - United Nations Convention against Transnational Organized Crime; - United Nations Convention against Corruption.
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori prava EU i međunarodnog prava su prevedeni na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću učestvovali su: g. Dragan Novosel, zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske; g. Fabio Likata, sudija Suda u Palermu i Karlo Alberto Đusti, savjetnik ministra pravde Republike Italije. U izradi predloga zakona su takođe pomogli g. Mihael Hausner, pravni savjetnik u Ministarstvu pravde i eksperti na projektu EUROL g. Derek MekLoglin i g. Džim Ficpatnik.	
Potpis / ovlašteno lice obradivača propisa Zoran Pažin	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 03. avgust 2015. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)



TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP/TU/PZ/15/05		MP/IU/PZ/15/05		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i savjeta od 3. aprila 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji - 32014L0042				
Okvirna odluka Savijeta 2005/212/JHA od 24. februara 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene krivičnim djelom - 32005F0212				
Odluka Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom - 32007D0845				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću		Proposal for the Law on Seizure and Confiscation of Pecuniary Gain Obtained through Criminal Activity		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2014/42/EU				
Član 1. Predmet	Predmet zakona Član 1			
1. Ova Direktiva utvrđuje minimalna pravila o zamrzavanju imovine s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja i o oduzimanju imovine u krivičnim stvarima.	Ovim zakonom uređuju se uslovi za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postupak oduzimanja i druga pitanja od značaja za oduzimanje te imovinske koristi, kao i upravljanje	Potpuno usklađeno		

<p>2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje postupke koje države članice mogu upotrebljavati za oduzimanje dotične imovine.</p>	<p>oduzetom imovinskom koristi stečenom kriminalnom djelatnošću i oduzetom imovinskom koristi pribavljenom krivičnim djelom (u daljem tekstu: oduzeta imovinska korist), predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 2. Definicije</p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „imovinska korist“ znači svaka ekonomska korist od krivičnih djela, direktna ili indirektna; ona može da se sastoji od bilo kojeg oblika imovine i uključuje svako naknadno reinvestiranje ili preoblikovanje direktne imovinske koristi i svaku novčanu pogodnost;</p>	<p style="text-align: center;">Definicije Član 3</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću je svako povećanje ili sprječavanje umanjavanja imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti, kao i prihod ili druga korist ostvarena neposredno ili posredno iz kriminalne djelatnosti, kao i imovinsko dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je sjedinjena.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. „imovina“ znači imovina bilo koje vrste, nezavisno od toga da li je materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu;</p>	<p style="text-align: center;">Definicije Član 3</p> <p>Imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li su materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. „predmeti“ znači bilo koja imovina koja se koristila ili se namjeravala koristiti, na bilo koji način, u cijelini ili djelimično, kako bi se počinilo krivično djelo ili krivična djela;</p>	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 7</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) predmet krivičnog djela je predmet koji je bio upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>4. „konfiskacija“ znači konačno oduzimanje imovine koje je odredio sud u vezi s krivičnim djelom;</p>	<p style="text-align: center;">Rok za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje Član 35</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, državni tužilac, najkasnije u roku od jedne godine, podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od imaoca koji vjerodostojnim ispravama ili na drugi način ne učini vjerovatnim da je porijeklo imovinske koristi zakonito (konfiskacija).</p>			
<p>5. „zamrzavanje“ znači privremena zabrana prenosa, uništenja, konverzije, raspolaganja ili premještanja imovine odnosno privremeno čuvanje i nadzor imovine;</p>	<p>Vrste privremenih mjera obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine Član 19</p> <p>Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti; 2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja; 3) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije; 4) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti; 5) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu. <p>Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi omogućavanja trajnog oduzimanja te imovinske koristi, sud može odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	(zaplijena), na predlog državnog tužioca.			
6. „krivično djelo” znači djelo obuhvaćeno bilo kojim od instrumenata navedenih u članu 3.	<p style="text-align: center;">Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354; 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405; 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja 	Potpuno usklađeno		

	<p>iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 3. Područje primjene</p> <p>Direktiva se primjenjuje na krivična djela obuhvaćena:</p> <p>(a) Konvencijom sastavljenom na osnovu člana K.3 stava 2. tačke (c) Ugovora o Evropskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj učestvuju zvaničnici Evropskih zajednica ili zvaničnici država članica Evropske unije („Konvencija o borbi protiv korupcije koja uključuje zvaničnike”);</p> <p>(b) Okvirnom odlukom Savjeta 2000/383/PUP od 29. maja 2000. o povećanju zaštite krivičnim i drugim sankcijama protiv krivotvorenja povezanog s uvođenjem eura;</p> <p>(c) Okvirnom odlukom Savjeta 2001/413/PUP od 28. maja 2001. o borbi protiv prevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja;</p> <p>(d) Okvirnom odlukom Savjeta 2001/500/PUP od 26. juna 2001. o pranju novca, utvrđivanju, praćenju, zamrzavanju, privremenom oduzimanju i zaplijeni imovine i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima;</p> <p>(e) Okvirnom odlukom Savjeta 2002/475/PUP od 13. juna 2002. o borbi protiv terorizma;</p> <p>(f) Okvirnom odlukom Savjeta 2003/568/PUP od 22. jula 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru;</p>	<p style="text-align: center;">Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 	Potpuno usklađeno		

<p>(g) Okvirnom odlukom Savjeta 2004/757/PUP od 25. juna 2004. o utvrđivanju minimalnih odredbi vezanih za elemente krivičnih djela i kazni na području nezakonite trgovine drogama;</p> <p>(h) Okvirnom odlukom Savjeta 2008/841/PUP od 24. juna 2008. o borbi protiv organizovanog kriminala;</p> <p>(i) Direktivom 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. o sprečavanju i borbi protiv trgovanja ljudima i zaštiti žrtava trgovanja ljudima i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2002/629/PUP;</p> <p>(j) Direktivom 2011/93/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. o borbi protiv seksualne zloupotrebe i seksualnog iskorišćavanja djece i dječje pornografije i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2004/68/PUP;</p> <p>(k) Direktivom 2013/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. avgusta 2013. o napadima na informacijske sisteme i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2005/222/PUP, kao i drugim pravnim instrumentima, ako isti izričito predviđaju da se ova Direktiva primjenjuje na krivična djela koja su u njima usklađena.</p>	<p>7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;</p> <p>8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;</p> <p>9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 4. Oduzimanje</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje, u cijelini ili djelimično, predmeta i imovinske koristi ili imovine čija vrijednost odgovara takvim predmetima ili imovinskoj koristi, shodno pravosnažnoj presudi za krivično djelo, koja takođe može proizlaziti iz postupka u odsustvu.</p>	<p style="text-align: center;">Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Član 2</p> <p>Imovinska korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz stava 1 ovog člana, kao i od trećih lica.</p> <p>Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz stava 1 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Postupak oduzimanja imovinske koristi Član 4</p> <p>Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.</p> <p>Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi (privremene mjere obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine) ili trajno oduzimanje te imovinske koristi. Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku</p>			
<p>2. U slučaju da oduzimanje na osnovu stava 1. nije moguće, barem ako je takva nemogućnost rezultat bolesti ili bijega osumnjičenog ili optuženog, države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje predmeta i imovinske koristi u slučajevima kad su krivični postupci pokrenuti u vezi s krivičnim djelom koje može indirektno ili direktno dovesti do ekonomske koristi, te bi takvi postupci mogli dovesti do krivične presude da bi se osumnjičenom ili optuženom moglo suditi.</p>	<p>Oduzimanje imovinske koristi bez presude Član 10</p> <p>Ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih nasljednika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti ako na osnovu dokaza proizilazi da bi se pokrenuti postupak završio osuđujućom presudom da lice nije umrlo, odnosno da nijesu nastupile okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 5. Prošireno oduzimanje</p> <p>1. Države članice donose potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje, u cijelini ili djelimično, imovine u posjedu lica osuđenih za krivično djelo koje može indirektno ili direktno dovesti do ekonomske koristi, u slučaju da sud, na osnovu okolnosti slučaja, uključujući posebne činjenice i dostupne dokaze, npr. da je vrijednost vlasništva u nesrazmjeri sa zakonitim prihodom osuđenog, smatra da dotična imovina potiče od krivičnih radnji.</p> <p>2. Za potrebe stava 1. ovog člana, pojam „krivično djelo” uključuje najmanje sljedeće:</p> <p>(a) aktivnu i pasivnu korupciju u privatnom sektoru, kako je navedeno u članu 2. Okvirne odluke 2003/568/PUP, kao i aktivnu i pasivnu korupciju u kojoj učestvuju zvaničnici institucija Unije ili država članica, kako je navedeno u članovima 2. i 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj učestvuju zvaničnici;</p> <p>(b) djela u vezi sa učestvovanjem u kriminalnoj organizaciji, kako je navedeno u članu 2. Okvirne odluke 2008/841/PUP, barem u slučajevima u kojima je djelo dovelo do ekonomske koristi;</p> <p>(c) podsticanje učestvovanja djeteta u pornografskim predstavama ili zapošljavanja djeteta u te svrhe, ostvarivanje dobiti iz istoga ili iskorišćavanje djeteta na drugi način u te svrhe ako je dijete dostiglo dob za pristanak na polni odnos, kako je navedeno u</p>	<p style="text-align: center;">Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Član 2</p> <p>Od učinioaca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>članu 4. stavu 2. Direktive 2011/93/EU; distribucija, širenje ili posredovanje dječije pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 4. te Direktive; nuđenje, dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje dječije pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 5. te Direktive; proizvodnja dječije pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 6. te Direktive;</p> <p>(d) nezakonito ometanje sistema i nezakonito ometanje podataka, kako je navedeno u članovima 4. i 5. Direktive 2013/40/EU, kada je značajan broj informacijskih sistema pogođen korišćenjem nekog od alata iz člana 7. iste Direktive, namijenjenog ili prilagođenog za tu svrhu; namjerna proizvodnja, prodaja, nabava radi korištenja, uvoz, distribucija ili drugo stavljanje na raspolaganje alata koji se koriste u svrhu počinjenja krivičnih djela, barem kada nije riječ o lakšim slučajevima, iz člana 7. te Direktive;</p> <p>(e) Krivično djelo koje je kažnjivo, u skladu s relevantnim instrumentom u članu 3. ili, u slučaju da instrument u pitanju ne sadrži prag sankcije, u skladu s relevantnim nacionalnim pravom, kaznom zatvora u najdužem trajanju od najmanje četiri godine.</p>	<p>353 i 354;</p> <p>8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;</p> <p>9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.</p> <p style="text-align: center;">Oduzimanje od učinioca Član 8, st.2</p> <p>Osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 6. Oduzimanje od treće strane</p> <p>1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje imovinske koristi ili druge imovine čija vrijednost odgovara imovinskoj koristi koju je osumnjičeni odnosno optuženi indirektno ili direktno prenio trećim stranama, ili su je treće strane stekle od osumnjičenog odnosno optuženog, barem ako su te treće strane znale ili su morale znati da je namjera prenosa ili sticanja bila izbjegavanje oduzimanja, na osnovu konkretnih činjenica i okolnosti, uključujući činjenicu da su prenos ili sticanje sprovedeni besplatno</p>	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 7</p> <p>4) treće lice je fizičko ili pravno lice na koje je prenesena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovinske koristi koje je znalo da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću ili je to bilo dužno da zna;</p> <p>9) savjesno treće lice je lice za koje se dokaže da u odnosu na imovinsku korist koja je predmet</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

ili u zamjenu za iznos znatno niži od tržišne vrijednosti.
2. Stav 1. ne dovodi u pitanje prava bona fide trećih strana.

oduzimanja ima pravo koje sprječava oduzimanje, odnosno koje u vrijeme sticanja tih prava nije znalo ili nije bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 2

Imovinska korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz stava 1 ovog člana, kao i od trećih lica.

Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.

Oduzimanje od članova porodice

Član 9

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.

Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.

Prava savjesnih trećih lica

Član 49

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom

	<p>djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice.</p> <p>Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Savjesno treće lice može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Ako savjesno treće lice ne stupi u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a upoznato je sa pokretanjem postupka, gubi pravo da traži namirenje iz oduzete imovinske koristi.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 7. Zamrzavanje</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile zamrzavanje imovine radi mogućeg naknadnog oduzimanja. Te mjere, koje nalaže nadležni organ, uključuju hitne aktivnosti koje treba preduzeti u slučaju potrebe kako bi se sačuvala imovina.</p> <p>2. Vlasništvo u posjedu treće strane, kako je navedeno u članu 6. može da podliježe mjerama zamrzavanja u svrhu naknadnog oduzimanja.</p>	<p style="text-align: center;">Vrste privremenih mjera obezbjeđenja Član 19</p> <p>Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti; 2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja; 3) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;</p> <p>4) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;</p> <p>5) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu.</p> <p>Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi omogućavanja trajnog oduzimanja te imovinske koristi, sud može odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena), na predlog državnog tužioca.</p> <p style="text-align: center;">Privremeno oduzimanje pokretne imovine Član 34</p> <p>Na postupak, nadležnost i trajanje privremenog oduzimanja pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se uređuje postupak, nadležnost i trajanje privremenih mjera obezbjeđenja.</p> <p style="text-align: center;">Nadležni organi Član 4</p> <p>Organi iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 8. Zaštitne mjere</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da lica pogođena mjerama predviđenim u okviru ove Direktive imaju pravo na efikasna pravna sredstva i na pravično suđenje kako bi sačuvale svoja prava.</p> <p>2. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nalog za zamrzavanje predoči pogođenom licu što je prije moguće nakon njegovog</p>	<p style="text-align: center;">Dostavljanje rješenja Član 26</p> <p>Rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja dostavlja se imaocu, braniocu ili punomoćniku, državnom tužiocu i nadležnom organu.</p> <p>Radi zaštite prava i interesa savjesnih trećih lica, rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i istaći na oglasnoj tabli suda, a može se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>izvršenja. U takvom predočavanju navodi se, barem ukratko, razlog ili razlozi za dotični nalog. Kada je potrebno izbjeći dovođenje u opasnost krivične istrage, nadležna tijela mogu odložiti podnošenje naloga za zamrzavanje pogođenoj osobi.</p> <p>3. Nalog za zamrzavanje imovine ostaje na snazi samo onoliko dugo koliko je potrebno da se sačuva imovina s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja.</p> <p>4. Države članice osiguravaju efikasnu mogućnost licima čija je imovina zahvaćena, za osporavanje pred sudom naloga za zamrzavanje, u skladu s postupcima predviđenima u nacionalnom pravu. Takvi postupci mogu predviđati da se prvobitni nalog za zamrzavanje, ako ga je donijelo nadležni organ koje nije tijelo sudske vlasti, podnosi organu sudske vlasti na potvrđivanje ili reviziju prije nego što se može osporavati pred sudom.</p> <p>5. Zamrznuta imovina koja nije naknadno oduzeta odmah se vraća. Uslovi ili proceduralna pravila prema kojima se takva imovina vraća određeni su nacionalnim pravom.</p> <p>6. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se navedu razlozi za svaki nalog za oduzimanje i da se odluka predoči dotičnom licu. Države članice omogućuju efikasnu mogućnost za osobu u pogledu koje je naloženo oduzimanje da osporava nalog za oduzimanje pred sudom.</p> <p>8. U postupcima iz članka 5. pogođena osoba ima efikasnu mogućnost za osporavanje okolnosti slučaja, uključujući posebne činjenice i dostupne dokaze na osnovu kojih se smatra da je dotična imovina izvedena iz kriminalnih radnji.</p> <p>9. Treće strane imaju pravo da traže pravo vlasništva ili druga imovinska prava, uključujući u slučajevima iz člana 6.</p>	<p>objaviti i u jednom od štampanih medija u Crnoj Gori.</p> <p>Uz rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se i poziv savjesnim trećim licima da mogu stupiti u postupak po ovom zakonu do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p style="text-align: center;">Žalba Član 27</p> <p>Protiv rješenja sudije za istragu kojim se odbija predlog državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, državni tužilac može izjaviti žalbu.</p> <p>Protiv rješenja sudije za istragu kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja imalac, branilac ili punomoćnik mogu izjaviti žalbu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, koja ne odlaže izvršenje rješenja.</p> <p>Uz žalbu iz stava 2 ovog člana, imalac dostavlja dokaze o porijeklu imovinske koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja.</p> <p style="text-align: center;">Postupak po žalbi Član 28</p> <p>Radi odlučivanja o žalbi protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona zakazuje ročište na koje poziva imaoca, njegovog branioca ili punomoćnika i državnog tužioca.</p> <p>Radi odlučivanja o žalbi protiv rješenja kojim se odbija predlog državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, vijeće</p>			
--	--	--	--	--

<p>10. Ako, kao rezultat krivičnog djela, žrtve imaju potraživanja prema licima koje podliježu mjeri oduzimanja predviđenoj na osnovu ove Direktive, države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da mjera oduzimanja ne sprečava te žrtve u traženju naknade za svoja potraživanja.</p>	<p>iz člana 21 stav 2 ovog zakona zakazuje ročište na koje poziva državnog tužioca.</p> <p>Poziv i žalba dostavljaju se na poznatu adresu, odnosno sjedište lica iz st. 1 i 2 ovog člana, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog nedolaska.</p> <p style="text-align: center;">Ročište Član 29</p> <p>Ročište iz člana 28 ovog zakona, održaće se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. Nedolazak uredno pozvanih lica iz člana 28 stav 1 ovog zakona, ne sprječava održavanje ročišta.</p> <p>Započeto ročište održaće se, po pravilu, bez prekidanja ili odlaganja.</p> <p>Odluku po žalbi vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona donijeće, u roku od osam dana od dana zaključenja ročišta.</p> <p style="text-align: center;">Trajanje privremene mjere obezbjeđenja Član 32</p> <p>Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena u izviđaju, ukinuće se po službenoj dužnosti ako istraga ne započne u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja.</p> <p>Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena u istrazi, ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana</p>			
---	--	--	--	--

donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu.

Prije isteka vremena iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sud može privremenu mjeru obezbjeđenja ukinuti na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako se utvrdi da nije potrebna ili opravdana s obzirom na težinu krivičnog djela, imovinske prilike lica na koje se privremena mjera odnosi ili lica koje je po zakonu to lice dužno da izdržava i okolnosti slučaja koje pokazuju da oduzimanje imovinske koristi neće biti onemogućeno ili znatno otežano do završetka postupka.

Sud može privremenu mjeru obezbjeđenja zamijeniti drugom mjerom na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako utvrdi da će se svrha obezbjeđenja imovinske koristi postići drugom mjerom.

Sud će na zahtjev savjesnog trećeg lica ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja ako to lice podnese isprave iz kojih se očigledno može utvrditi da je to lice vlasnik imovinske koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja.

Zahtjev za ukidanje privremene mjere obezbjeđenja državni tužilac, imalac, branilac, punomoćnik ili savjesno treće lice mogu podnijeti ponovo, nakon isteka roka od tri mjeseca od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za ukidanje iz stava 4 ovog člana.

Zaštita oštećenog

Član 48

Ako je u krivičnom postupku zbog krivičnog

	<p>djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili u parničnom postupku donijeta pravosnažna odluka kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odlučiti da će se imovinskopravni zahtjev namiriti iz oduzete imovinske koristi ako se do pravosnažnosti rješenja na drugi način imovinskopravni zahtjev ne namiri.</p> <p>Ako je u toku parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odrediti da se sredstva u visini imovinskopravnog zahtjeva izdvoje i posebno čuvaju ili deponuju na poseban račun.</p> <p>Ako se u postupku iz stava 2 ovog člana donese presuda kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev, izvršenje će se sprovesti na izdvojenim ili deponovanim sredstvima ako imovinskopravni zahtjev nije na drugi način namiren.</p> <p style="text-align: center;">Prava savjesnih trećih lica Član 49</p> <p>Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice.</p> <p>Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Savjesno treće lice može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje</p>			
--	--	--	--	--

privremena mjera obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Ako savjesno treće lice ne stupi u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, gubi pravo da traži namirenje potraživanja iz oduzete imovinske koristi.

Namirenje potraživanja savjesnih trećih lica

Član 50

Savjesno treće lice čije je potraživanje ili drugo pravo utvrđeno pravosnažnom odlukom o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može, u roku od dva mjeseca od dana prijema pravosnažne odluke, podnijeti zahtjev nadležnom organu radi namirenja svog potraživanja ili ostvarivanja drugog prava iz oduzete imovinske koristi.

Ako ukupna vrijednost potraživanja iz stava 1 ovog člana prelazi vrijednost oduzete imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, nadležni organ će savjesnom trećem licu ponuditi namirenje u skladu sa pravilima namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.

Ako savjesno treće lice ne prihvati ponudu iz stava 2 ovog člana, može u roku od dva mjeseca podnijeti zahtjev sudu koji je donio odluku o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću da donese rješenje o namirenju potraživanja iz stava 1 ovog člana. Sud će namirenje odrediti u skladu sa zakonom kojim se

	<p>uređuje namirenje povjerilaca u stečajnom postupku.</p> <p>Protiv odluke iz stava 3 ovog člana, može se podnijeti žalba drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.</p> <p style="text-align: center;">Povraćaj oduzete imovinske koristi Član 70</p> <p>Ako je u skladu sa ovim zakonom određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine, imalac ima pravo na povraćaj oduzete imovinske koristi i naknadu štete, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, u slučaju donošenja:</p> <ol style="list-style-type: none">1) odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom;2) oslobađajuće ili odbijajuće presude za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, odnosno za krivično djelo povodom kojeg je određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine. <p>U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.</p> <p>U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne</p>			
--	--	--	--	--

	<p>oslobađajuće ili odbijajuće presude, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.</p> <p>Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja pravosnažne odluke o odbijanju zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom.</p> <p>O povraćaju imovinske koristi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sačinjava se zapisnik koji potpisuju starješina nadležnog organa i imalac.</p> <p>Za naknadu štete iz stava 4 ovog člana, odgovorna je Crna Gora.</p>			
<p>7. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2012/13/EU i Direktivu 2013/48/EU, lica čija je imovina zahvaćena nalogom za oduzimanje imaju pravo na branioca tokom čitavog postupka oduzimanja u vezi s određivanjem imovinske koristi i predmeta kako bi ostvarile svoja prava. Dotična lica obavještavaju se da imaju to pravo.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09 i 49/10)</p>	
<p>Član 9.</p> <p>Efikasno oduzimanje i izvršenje</p> <p>Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile otkrivanje i praćenje imovine koju treba zamrznuti i oduzeti, čak i nakon pravosnažne presude za krivično djelo ili nakon postupaka u primjeni člana 4. stava 2. te kako bi osigurale efikasno izvršenje naloga za oduzimanje, ako je takav nalog već izdat.</p>	<p>Postupak oduzimanja imovinske koristi</p> <p>Član 4</p> <p>Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.</p> <p>Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi (privremene mjere obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine) ili trajno oduzimanje te imovinske koristi.</p> <p>Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>postupku.</p> <p style="text-align: center;">Oduzimanje od učinioca Član 8</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti od učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona ako je stečena u periodu prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona do pravosnažnosti presude, kad sud utvrdi da postoji vremenska povezanost između vremena u kojem je stečena imovinska korist i drugih okolnosti konkretnog slučaja koje opravdavaju oduzimanje imovinske koristi.</p> <p>Osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima.</p> <p>Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću sjedinjena sa imovinom stečenom na zakonit način, ukupna imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 10.</p> <p>Upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere, na primjer osnivanjem centralnih kancelarija, grupe specijalizovanih kancelarija ili ekvivalentnih mehanizama, kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje imovinom zamrznutom s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da mjere iz stava 1. uključuju mogućnost prodaje ili prenosa imovine u</p>	<p style="text-align: center;">Nadležni organi Član 5</p> <p>Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).</p> <p style="text-align: center;">Upravljanje oduzetom imovinskom koristi</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>slučaju potrebe.</p> <p>3. Države članice razmatraju preduzimanje mjera koje bi omogućile da se oduzeta imovina upotrebljava za javni interes ili u socijalne svrhe.</p>	<p style="text-align: center;">Član 53</p> <p style="text-align: center;">Upravljanje oduzetom imovinskom koristi obuhvata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izvršavanje privremenih mjera obezbjeđenja određenih u skladu sa ovim zakonom, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku; 2) izvršavanje odluka o privremenom oduzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću; 3) izvršavanje odluka o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, predmeta krivičnog djela i predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku i odluke o imovini datoj na ime jemstva; 4) procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi; 5) davanje u zakup oduzete imovinske koristi ili povjeravanje na upravljanje u skladu sa ovim zakonom; 6) davanje oduzete imovinske koristi na korišćenje bez naknade; 7) čuvanje, skladištenje, prodaju i povraćaj oduzete imovinske koristi; 8) deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom; 9) uništavanje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom; 10) vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta, kao i o privremenim mjerama obezbjeđenja; 11) druge poslove u skladu sa zakonom. <p style="text-align: center;">U izvršavanju odluka iz stava 1 tač. 1, 2 i 3</p>			
---	---	--	--	--

ovog člana, policija pruža pomoć nadležnom organu.

Davanje oduzete imovinske koristi u zakup ili na korišćenje bez naknade

Član 63

Nadležni organ može imovinsku korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dati u zakup ili povjeriti na upravljanje licu koje nije povezano sa imaoцем, državnim organima i organima lokalne samouprave, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, humanitarnim i nevladinim organizacijama ili drugim pravnim subjektima.

Prodaja pokretne imovine

Član 65

Nadležni organ može prodati pokretnu imovinu za koju je određeno privremeno oduzimanje, ako:

- procijenjeni troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;
- toj imovini prijeti opasnost od propadanja.

Prodaja iz stava 1 ovog člana, sprovodi se javnim nadmetanjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

U slučaju da prodaja iz stava 2 ovog člana nije uspjela, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, a ako ni ta prodaja ne uspije, oduzeta pokretna imovina se može pokloniti u humanitarne svrhe, povjeriti na korišćenje

	<p>državnom organu odnosno organu državne uprave ili uništiti.</p> <p>Vrijednost imovine iz stava 1 ovog člana, utvrđuje nadležni organ.</p> <p style="text-align: center;">Prodaja nepokretne imovine Član 67</p> <p>Nadležni organ može nepokretnu imovinu za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona prodati, uz saglasnost suda, ako:</p> <ul style="list-style-type: none">- troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;- toj imovini prijete opasnost od propadanja. <p>Vrijednost imovine iz stava 1 ovog člana, utvrđuje nadležni organ.</p> <p>Način prodaje nepokretne imovine za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, propisuje Vlada.</p> <p style="text-align: center;">Prodaja lako kvarljive robe i životinja Član 69</p> <p>Nadležni organ može, bez javnog nadmetanja, prodati lako kvarljivu robu i životinje.</p> <p>Novčana sredstva dobijena prodajom privremeno oduzete imovinske koristi iz stava 1 ovog člana, čuvaju se na posebnom računu nadležnog organa kao neoročeni depozit po najpovoljnijoj kamatnoj stopi do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi.</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 11. Statistički podaci</p> <p>1. Države članice redovno prikupljaju podatke od nadležnih organa te vode sveobuhvatnu statistiku. Prikupljeni statistički podaci šalju se Komisiji svake godine i uključuju:</p> <p>(a) broj izvršenih naloga za zamrzavanje;</p> <p>(b) broj izvršenih naloga za oduzimanje;</p> <p>(c) procijenjenu vrijednost imovine zamrznute s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja;</p> <p>(d) procijenjenu vrijednost imovine vraćene u trenutku oduzimanja.</p>	<p style="text-align: center;">Evidencija Član 77</p> <p>U evidenciju o oduzetoj imovinskoj koristi unose se podaci o:</p> <p>1) pravosnažnim odlukama suda kojima su određene privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom - broj i datum donošenja, naziv suda i datum pravosnažnosti odluke;</p> <p>2) krivičnom djelu iz člana 2 stav 2 ovog zakona, odnosno krivičnom djelu kojim je pribavljena imovinska korist – zakonski naziv krivičnog djela i član Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je krivično djelo propisano;</p> <p>3) vrsti i procijenjenoj vrijednosti oduzete imovinske koristi, i to:</p> <p>- za pokretnu imovinu - popis stvari, njihova procijenjena vrijednost i mjesto gdje se te stvari nalaze;</p> <p>- za nepokretnu imovinu - podaci o: površini nepokretnosti, objektima, pravima na nepokretnosti i organu kod kojeg je nepokretnost upisana u katastar nepokretnosti; vremenu na koje je imovinska korist oduzeta; imovinskoj koristi koja je povjerena na čuvanje i kome je povjerena; pokretnoj imovini koja je prodana u cilju očuvanja njene vrijednosti i vrijednosti za koju je prodana; prodaji trajno oduzete imovinske koristi; vrijednosti za koju je prodana; imovini koja je ustupljena bez naknade; imovini koja je uništena;</p> <p>5) licu od kojeg je imovinska korist oduzeta - ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresa</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	---	--	--	--

	<p>fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i matični broj pravnog lica i svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;</p> <p>6) povraćaju oduzete imovinske koristi - broj pravosnažne odluke suda kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi i datum pravosnažnosti odluke; broj pravosnažne presude iz člana 70 stav 1 tačka 2 ovog zakona i datum pravosnažnosti presude i obim povraćaja oduzete imovinske koristi;</p> <p>7) oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovini datoj na ime jemstva.</p> <p>Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se posebno za privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzetu imovinsku korist, oduzete predmete krivičnog djela, predmete privremeno oduzete u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinu datu na ime jemstva.</p> <p>Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se u obliku knjige sastavljene od listova čije su stranice numerisane i u elektronskom obliku.</p> <p>Na vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi shodno se primjenjuju propisi o kancelarijskom poslovanju u organima državne uprave.</p>			
<p>2. Države članice takođe svake godine šalju Komisiji sljedeće statističke podatke, ako su oni dostupni na središnjem nivou u dotičnoj državi članici:</p> <p>(a) broj zahtjeva za naloge za zamrzavanje koje treba izvršiti u drugoj državi članici;</p> <p>(b) broj zahtjeva za naloge za oduzimanje koje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>treba izvršiti u drugoj državi članici; (c) vrijednost ili procijenjenu vrijednost vraćene imovine nakon izvršenja naloga u drugoj državi članici. 3. Države članice nastoje da prikupe podatke iz stava 2. na centralnom nivou.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 12. Prenošenje</p> <p>1. Države članice donose zakone, uredbe i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 4. juna 2015. Tekst tih odredbi odmah šalju Komisiji.</p> <p>2. Kada države članice donose te odredbe, one prilikom službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> <p style="text-align: center;">Član 13. Izvještavanje</p> <p>Komisija do 4. juna 2018. podnosi izvještaje Evropskom parlamentu i Vijeću, procjenjujući utjecaj postojećeg nacionalnog prava o oduzimanju i povraćaju imovine, uz, ako je potrebno, odgovarajuće prijedloge.</p> <p>Komisija u tom izvještaju takođe procjenjuje postoji li potreba za revizijom popisa krivičnih djela iz člana 5. stava 2.</p> <p style="text-align: center;">Član 14. Zamjena Zajedničke akcije 98/699/PUP i određenih odredbi okvirnih odluka 2001/500/PUP i 2005/212/PUP</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>1. Zajednička akcija 98/699/PUP, člana 1. tačka (a) i članovi 3. i 4. Okvirne odluke 2001/500/PUP te član 1. prve četiri alineje i član 3. Okvirne odluke 2005/212/PUP zamjenjuju se ovom Direktivom za države članice obvezane ovom Direktivom, ne dovodeći u pitanje obveze tih država članica u vezi s rokovima za prenošenje okvirnih odluka u nacionalno pravo.</p> <p>2. Za države članice obvezane ovom Direktivom, upućivanja na Zajedničku akciju 98/699/PUP i odredbe okvirnih odluka 2001/500/PUP i 2005/212/PUP iz stava 1. tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu.</p> <p style="text-align: center;">Član 15. Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.</p> <p style="text-align: center;">Član 16. Primaoci</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.</p>				
<p style="text-align: center;">Okvirna odluka Savijeta 2005/212/JHA</p>				
<p style="text-align: center;">Član 1. Definicije</p> <p>Alineje 1-4 mijenja Direktiva 32014L0042</p>				
<p>– „pravno lice“ znači bilo koji subjekt koji ima takav status na osnovu primjenjivog nacionalnog prava, izuzev za države ili druga javna tijela u izvršavanju državne vlasti i za javne međunarodne organizacije.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana odredbama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela („Službeni list</p>	

			CG", br. 2/07 i 30/12)	
<p style="text-align: center;">Član 2. Oduzimanje</p> <p>1. Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi mogla oduzeti, u cijelosti ili djelimično, sredstva i imovinsku korist od krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od više od jedne godine, ili imovinu u vrijednosti koja odgovara takvoj imovinskoj koristi.</p> <p>2. U odnosu na poreska krivična djela, države članice mogu uz krivični postupak koristiti i druge postupke kako bi učinioocu oduzele imovinsku korist od krivičnog djela.</p>	<p style="text-align: center;">Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Član 2</p> <p>Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354; 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405; 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja 			

	<p>iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.</p> <p>Imovinska korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz stava 1 ovog člana, kao i od trećih lica.</p> <p>Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz stava 1 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p style="text-align: center;">Pribavljanje dokaza Član 16</p> <p>Finansijska istraga se sprovodi u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.</p> <p>Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Dokazi pribavljeni u finansijskoj istrazi u skladu sa stavom 1 ovog člana, mogu se koristiti u krivičnom postupku.</p>			
<p>Član 3 mijenja Direktiva 32014L0042</p>				

<p style="text-align: center;">Član 4. Pravna sredstva</p> <p>Svaka država članica preduzima potrebne mjere kako bi osigurala da zainteresovane stranke na koje utiču mjere na osnovu člana 2. i 3. imaju djelotvorna pravna sredstva kako bi štitile svoja prava.</p>	<p style="text-align: center;">Socijalna zaštita Član 47</p> <p>Odluka o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne isključuje ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.</p> <p style="text-align: center;">Zaštita oštećenog Član 48</p> <p>Ako je u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili u parničnom postupku donijeta pravosnažna odluka kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odlučiti da će se imovinskopravni zahtjev namiriti iz oduzete imovinske koristi ako se do pravosnažnosti rješenja na drugi način imovinskopravni zahtjev ne namiri.</p> <p>Ako je u toku parnični postupak radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odrediti da se sredstva u visini imovinskopravnog zahtjeva izdvoje i posebno čuvaju ili deponuju na poseban račun.</p> <p>Ako se u postupku iz stava 2 ovog člana donese presuda kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev, izvršenje će se sprovesti na izdvojenim ili deponovanim sredstvima ako imovinskopravni zahtjev nije na drugi način namiren.</p> <p style="text-align: center;">Prava savjesnih trećih lica Član 49</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
--	---	--	--	--

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice.

Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Savjesno treće lice može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Ako savjesno treće lice ne stupi u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, gubi pravo da traži namirenje potraživanja iz oduzete imovinske koristi.

Namirenje potraživanja savjesnih trećih lica

Član 50

Savjesno treće lice čije je potraživanje ili drugo pravo utvrđeno pravosnažnom odlukom o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može, u roku od dva mjeseca od dana prijema pravosnažne odluke, podnijeti zahtjev nadležnom organu radi namirenja svog potraživanja ili ostvarivanja drugog prava iz oduzete imovinske koristi.

Ako ukupna vrijednost potraživanja iz stava 1 ovog člana prelazi vrijednost oduzete imovinske

	<p>koristi stečene kriminalnom djelatnošću, nadležni organ će savjesnom trećem licu ponuditi namirenje u skladu sa pravilima namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.</p> <p>Ako savjesno treće lice ne prihvati ponudu iz stava 2 ovog člana, može u roku od dva mjeseca podnijeti zahtjev sudu koji je donio odluku o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću da donese rješenje o namirenju potraživanja iz stava 1 ovog člana. Sud će namirenje odrediti u skladu sa zakonom kojim se uređuje namirenje povjerilaca u stečajnom postupku.</p> <p>Protiv odluke iz stava 3 ovog člana, može se podnijeti žalba drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 5. Zaštitne mjere</p> <p>Ovom Okvirnom odlukom ne mijenjaju se obveze poštovanja osnovnih prava i osnovnih načela, uključujući posebno pretpostavku nevinosti, kako je ugrađeno u član 6. Ugovora o Evropskoj uniji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09 i 49/10)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 6. Sprovođenje</p> <p>1. Države članice donose potrebne mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom do 15. marta 2007.</p> <p>2. Države članice do 15. marta 2007. šalju Generalnom sekretarijatu Savjeta i Komisiji tekst odredaba kojima se u njihovo nacionalno pravo prenose obveze koje su im nametnute na osnovu ove Okvirne odluke. Savjet</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>najkasnije do 15. juna 2007., na osnovu izvještaja utvrđenog na osnovu tih podataka i pisanog izvještaja Komisije, ocjenjuje u kojoj su mjeri države članice preduzele mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom.</p> <p style="text-align: center;">Član 7. Stupanje na snagu</p> <p>Ova Okvirna odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Evropske unije.</p>				
<p style="text-align: center;">Odluka Savijeta 2007/845/JHA</p>				
<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p style="text-align: center;">Odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje nacionalno odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi, koji je nadležan za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom i druge imovine povezane s krivičnim djelom koja može postati predmetom odluke o zamrzavanju, oduzimanju ili zapljeni od strane nadležnog pravosudnog tijela tokom krivičnog postupka ili, ako je to u skladu s nacionalni pravom, građanskog postupka.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje stav 1. država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom može uspostaviti ili odrediti dva odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi. Kad su u kojoj državi članici su više od dva tijela nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom, ta država članica kao mjesta za kontakt određuje najviše dva odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi.</p>	<p style="text-align: center;">Nadležni organi</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.</p> <p>Poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija).</p> <p>Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).</p> <p>Nadležnost državnog tužilaštva i suda u postupku iz st. 1 i 2 ovog člana, određuje se prema nadležnosti za vođenje postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Organi iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>3. Države članice određuju tijela koja su nacionalna odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi u smislu ovog člana. Države članice o tome pisanim putem službeno obavještavaju generalni sekretarijat Savjeta kao i o svim naknadnim promjenama. Ova obavijest ne sprečava druga tijela koja su nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom da u skladu s čl. 3. i 4. razmjenjuju informacije s Odjeljenjem za oduzimanje imovinske koristi druge države članice.</p>	<p style="text-align: center;">Rukovođenje finansijskom istragom Član 13</p> <p>Finansijskom istragom rukovodi državni tužilac.</p> <p>Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposrednim rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, vojne policije, organa uprave nadležnih za poslove poreza, carina i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni, u cilju otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno dokazivanja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p style="text-align: center;">Obim međunarodne saradnje Član 79, st.2</p> <p>Organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima u skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 2 Saradnja između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Države članice moraju osigurati da njihova odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi međusobno sarađuju s ciljem ostvarivanja svrhe koja je navedena u članu 1. stavu 1., tako da na zahtjev ili spontano razmjenjuju informacije i najbolje prakse.</p> <p>2. Države članice moraju osigurati da status odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi ne ometa tu saradnju u skladu s nacio-nalnim pravom, nezavisno o</p>	<p style="text-align: center;">Osnov za međunarodnu saradnju Član 78</p> <p>Međunarodna saradnja u cilju oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinskom koristi ostvaruje se u skladu sa međunarodnim ugovorom.</p> <p>Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, međunarodna saradnja ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost ili se može očekivati da bi strana država izvršila zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć domaćeg pravosudnog organa.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>tome je li riječ o upravnom tijelu, tijelu krivičnog gonjenja ili pravosudnom tijelu.</p>	<p>Na pitanja međunarodne saradnje koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.</p> <p>Dioba trajno oduzete imovinske koristi sa drugim državama može se urediti međunarodnim ugovorom.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Razmjena informacija između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi države članice ili druga tijela u državi članici nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom mogu postaviti zahtjev odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi druge države članice za pribavljanje informacija u svrhe navedene u članu 1. stavu 1. Pritom se poziva na Okvirnu odluku 2006/960/JHA i propise donesene za njeno sprovođenje.</p> <p>2. Pri popunjavanju obrasca iz Okvirne odluke 2006/960/JHA, odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi koji upućuje zahtjev mora tačno navesti predmet zahtjeva i razloge za zahtjev te vrste postupka. Mora navesti i pojedinosti o ciljnoj ili traženoj imovini (bankovnim računima, nekretninama, automobilima, jahtama ili drugim vrijednim predmetima) i/ili fizičkim ili pravnim licima za koje se smatra da su uključene (npr. imena, adrese, datum i mjesto rođenja, datum registracije, podatke o dionicima i sjedištima poduzeća). Takvi podaci moraju biti što precizniji.</p>	<p style="text-align: center;">Obim međunarodne saradnje</p> <p style="text-align: center;">Član 79</p> <p>Međunarodna saradnja u smislu ovog zakona obuhvata identifikaciju, praćenje i otkrivanje imovinske koristi, određivanje privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzimanje imovinske koristi i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.</p> <p>Organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima u skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine.</p> <p style="text-align: center;">Dostavljanje molbe za saradnju</p> <p style="text-align: center;">Član 80</p> <p>Molba nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju dostavlja se nadležnom organu Crne Gore preko organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa. Na isti način molba nadležnog organa Crne Gore dostavlja se nadležnom organu druge države.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj molbe za saradnju</p> <p style="text-align: center;">Član 81</p> <p>Molba za međunarodnu saradnju sadrži:</p> <p>1) naziv organa koji podnosi molbu;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>2) pravni osnov za pružanje međunarodne saradnje;</p> <p>3) podatke o licu na koje se molba odnosi (ime, datum i mesto rođenja, državljanstvo i boravište), a ako se radi o pravnom licu i podatke o sjedištu pravnog lica;</p> <p>4) podatke o imovinskoj koristi u vezi sa kojom se traži saradnja i njenoj povezanosti sa licem iz stava 1 tačka 3 ovog člana;</p> <p>5) konkretne radnje koje bi trebalo preduzeti; i</p> <p>6) izvod iz teksta zakona druge države koji predstavlja osnov za preduzimanje određenih mjera.</p> <p>Molba za međunarodnu saradnju koja se odnosi na otkrivanje imovinske koristi, zabranu raspolaganja imovinskom koristi i oduzimanje imovinske koristi, pored podataka iz stava 1 ovog člana sadrži i okolnosti iz kojih proizilazi osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p>U slučaju iz stava 2 ovog člana, uz molbu se prilažu dokazi da je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili da je pokrenuta finansijska istraga.</p> <p>Uz molbu za sprovođenje trajnog oduzimanja imovinske koristi prilaže se pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi.</p>			
<p>Član 4 Spontana razmjena informacija između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi 1. Odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi ili druga tijela nadležna za lakše praćenje i identifikaciju</p>	<p>Osnov za međunarodnu saradnju Član 78, st.3</p> <p>Na pitanja međunarodne saradnje koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>imovinske koristi stečene krivičnim djelom mogu, u okviru ograničenja mjerodavnog nacionalnog prava, i bez zahtjeva razmjenjivati informacije koje smatraju potrebnima za obavljanje zadataka drugog odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi za ostvarivanje namjene navedene u članu 1. stavu 1.</p> <p>2. Član 3. primjenjuje se mutatis mutandis na razmjenu informacija u skladu s ovim članom.</p>	<p>primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 5 Zaštita podataka</p> <p>1. Svaka država članica osigurava da se utvrđeni propisi o zaštiti podataka primjenjuju i u postupku razmjene informacija navedeni u ovoj Odluci.</p> <p>2. Upotreba informacija koje su u skladu s ovom Odlukom razmijenjene direktno ili indirektno uređena je nacionalnim propisima o zaštiti podataka zamoljene države članice, u kojoj su informacije uređene istim propisima o zaštiti podataka kao da su pribavljene u zamoljenoj državi članici. Lični podaci koji se obrađuju u smislu primjene ove Odluke zaštićeni su u skladu s Konvencijom Savjeta Evrope od 28. januara 1981. o zaštiti pojedinaca s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka te, za države članice koje su ratifikovale tu Konvenciju, dodatnim Protokolom uz tu Konvenciju od 8. novembra 2001., koji se odnosi na nadzorna tijela i prekogranični prenos podataka. Tijela krivičnog gonjenja pri postupanju s ličnim podacima pribavljenim u skladu s ovom Odlukom uzimaju u obzir načela Preporuke br. R(87) 15 Savjeta Evrope kojima se uređuje korišćenje ličnih podataka u policijskom sektoru.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG“, br.79/2008, 70/2009 i 44/2012)</p>	

<p align="center">Član 6 Razmjena najbolje prakse</p> <p>Države članice osiguravaju da odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi razmjenjuju najbolju praksu povezanu s poboljšanjem učinkovitosti napora država članica pri praćenju i identifikaciji imovinske koristi stečene krivičnim djelom i druge imovine povezane s krivičnim djelom koja može postati predmetom odluke o zamrzavanju, oduzimanju ili zaplijeni od strane nadležnoga pravosudnog tijela.</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je regulisana odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni list CG“, br.4/2008 i 36/2013)</p>	
<p align="center">Član 7 Odnos prema postojećim dogovorima o saradnji</p> <p>Ovom se Odlukom ne dovode u pitanje obaveze koje proizlaze iz propisa Evropske unije o uzajamnoj pravnoj pomoći ili o uzajamnom priznavanju odluka koje se odnose na krivične predmete, iz dvostranih ili višestranih sporazuma ili dogovora između država članica i trećih zemalja o uzajamnoj pravnoj pomoći te obveze iz Odluke 2000/642/JHA i Okvirne odluke 2006/960/JHA.</p> <p align="center">Član 8 Sprovođenje</p> <p>1. Države članice osiguravaju da su u skladu s odredbama ove Odluke u mogućnosti u potpunosti sarađivati do 18. decembra 2008. Do istoga datuma države članice moraju generalnom sekretarijatu Savjeta, te Komisiji dostaviti tekst svih odredaba nacionalnog prava koje im omogućuju da ispunjavanju obaveze navedene u ovoj Odluci.</p> <p>2. Dok države članice ne sprovedu Okvirnu odluku 2006/960/JHA, upućivanja u ovoj Odluci na Okvirnu odluku tumače se kao upućivanja na</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		

<p>primjenjive propise o policijskoj suradnji između država članica.</p> <p>3. Savjet na osnovu izvještaja Komisije do 18. pdecembra 2010. ocjenjuje poštovanje ove Odluke od strane država članica.</p> <p style="text-align: center;">Član 9 Početak primjene</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.</p>				
--	--	--	--	--

Примљено	31.7.2015.		
Страна	Број	Датум	Вид документ
01-	11579/15		



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-9099/1

Podgorica, 30. jul 2015. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
-n/r ministra, g-dina Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Povodom *Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa utvrđeno je da je za implementaciju Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore u iznosu od 103.242,00 €, za potrebe povećanja broja zaposlenih službenika, nabavke tehničke opreme, i materijalnih troškova.

Shodno važećim propisima, za upravljanje oduzetom imovinom, u okviru Uprave za imovinu, nadležan je Odsjek za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom u Sektoru za upravljanje i zaštitu državne imovine. Predlogom zakona predviđeno je osnivanje posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

Budžet Odsjeka za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom za 2015. godinu iznosi 45.138,00 €, dok je fiskalnim uticajem procijenjeno da bi budžet posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi za 2016. godinu iznosio 177.080,00 €.

Ministarstvo finansija će prilikom izrade Predloga zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu, nastojati da obezbijedi potrebna sredstva za nesmetano funkcionisanje i rad posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi, u skladu sa budžetskim ograničenjima definisanim Smjernicama makroekonomske i fiskalne

politike za period od 2015-2018. godine i Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

S poštovanjem,

 DRŽAVNI SEKRETAR
Marina Perović
M. Perović

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO PRAVDE
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću
1. Definisanje problema <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Institut oduzimanja imovinske koristi postoji od 2003. godine u našem krivičnom zakonodavstvu, ali potreba da se kriminalci u ranoj fazi postupka onemoguće da koriste imovinu koju su pribavili vršenjem kriminalne djelatnosti zahtijeva stalnu nadogradnju i usaglašavanje ovog instituta kako kroz Krivični zakonik, tako i kroz Zakonik o krivičnom postupku. Tako je izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, donošenjem novog Zakonika o krivičnom postupku, u periodu od 2009. do 2011. godine unijeto niz izmjena kojima je unaprijeđen sistem oduzimanja imovinske koristi, a uveden je i jedan novi institut - institut proširenog oduzimanja imovinske koristi. Crnogorski sistem u ovoj oblasti, poznaje sljedeće institute: oduzimanje predmeta, koje se izriče kao mjera bezbjednosti; oduzimanje imovine; prošireno oduzimanje imovinske koristi i privremeno oduzimanje predmeta, imovine i imovinske koristi.</p> <p>Vlada Crne Gore je krajem 2013. godine usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je između ostalog, obuhvatila prikaz normativnog i institucionalnog okvira za oduzimanje imovinske koristi. Preporuke koje su proizašle iz ove analize pretočene su u aktivnosti kroz Plan realizacije njenih zaključaka, a među njima se nalazi i obaveza donošenja posebnog Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Novi pristup Evropske komisije u odnosu na pristupne pregovore koji su započeti poglavljima 23 i 24, kao i proces analitičkog skrininga, iskristalisali su se određene potrebe za daljom specijalizacijom organa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.</p> <p>Donošenje Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predviđeno je kao jedna od ključnih mjera za unaprijeđenje finansijskih istraga, uspostavljanje bolje funkcionalne veze između organa koji posjeduju neophodne informacije za sprovođenje finansijskih istraga i državnog tužilaštva. Ova obaveza propisana je najvažnijim strateškim i reformskim dokumentima u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala Akcionim planom za realizaciju Strategije reforme pravosuđa za period 2014 - 2018. godine, Akcionim planovima za pregovaračka poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost kao i u privremenim mjerilima za navedena poglavlja.</p>	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<p>Donošenjem Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću unaprijediće se pravni osnov za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postupak oduzimanja i druga pitanja od značaja za oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.</p> <p>Takođe, Zakon će biti osnov za formiranje posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi stečenom kriminalnom djelatnošću u Upravi za imovinu, umjesto dosadašnjeg Odsjeka za upravljanje privremeno i trajno oduzetom.</p>	

Donošenje posebnog zakona ima za cilj unaprijeđenje postupka finansijskih istraga, na način što će se unaprijediti funkcionalna veza između organa koji posjeduju neophodne informacije za sprovođenje finansijskih istraga sa Državnim tužilaštvom, zapošljavanje određenog broja stručnih lica - analitičara, kao i razmjenu iskustava na regionalnom i međunarodnom nivou, posebno jer se imovinska korist stečena kriminalom često nalazi na teritoriji različitih država.

Takođe, usvajanjem ovog zakona ispuniće se obaveze propisane Akcionim planovima za pregovaračka poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost, Akcionim planom za realizaciju Strategije reforme pravosuđa za period 2014 - 2018. godine, Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Programom rada Vlade za 2015. godinu predviđeno je utvrđivanje Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od strane Vlade u drugom kvartalu 2015. godine.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Objasnite preferiranu opciju?**

Sagledavajući zaključke Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, preporuke Evropske komisije date u Izveštajima o napretku Crne Gore, kao i obaveze predviđene strateškim dokumenatima, Ministarstvo pravde pristupilo je izradi teksta Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Njegovim usvajanjem Crna Gora će ispuniti obaveze preuzete iz međunarodnih konvencija, a takođe će uskladiti svoje zakonodavstvo za standardima Evropske unije sadržanim u Direktivi 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji od 3. aprila 2014. godine; Odluci Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom i Okvirnoj odluci Savjeta 2001/500/JHA o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene krivičnim djelom.

Značajna novina ovog zakona je uvođenje mogućnosti oduzimanja imovinske koristi i bez postojanja pravosnažne presude, ali samo u određenim slučajevima i to ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje i ako na osnovu dokaza proizilazi da bi se pokrenuti postupak završio osuđujućom presudom da lice nije umrlo, odnosno da nijesu nastupile okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje. Uvođenjem ovog mehanizma Crna Gora će uskladiti svoje zakonodavstvo sa Direktivom 2014/42/EU Evropskog parlamenta i savjeta.

Predlog zakona detaljno propisuje postupak sprovođenja finansijskih istraga. Za potrebe finansijske istrage državni tužilac može po službenoj dužnosti ili na predlog organa policije, organa uprave nadležnih za poslove poreza, carina i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih organa obrazovati finansijski istražni tim. Detaljno je propisan i postupak za privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi, zatim zaštita savjesnih trećih lica i uticaj na druge postupke, kao i modeli upravljanja oduzetom imovinskom koristi.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna**

konkurencija;

- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Usvajanjem Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Crna Gora će ispuniti preporuke Evropske komisije koje su date u Izveštajima o napretku Crne Gore i realizovati aktivnosti određene privremenim mjerilima u okviru poglavlja 23 i 24.

Primjena Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću neće izazvati troškove za građane i privredu i nema uticaja na biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;**
- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;**
- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;**
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;**
- **Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.**

Ministarstvo pravde je izvršilo procjenu budžetskih sredstava potrebnih za implementaciju ovog propisa, koja sadrži detaljan pregled neophodnih sredstava za rad organa koji će upravljati oduzetom imovinskom koristi. Shodno važećim propisima, za upravljanje oduzetom imovinom, u okviru Uprave za imovinu, nadležan Odsjek za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom u Sektoru za upravljanje i zaštitu državne imovine. Predlogom zakona predviđeno je osnivanje posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

Budžet Odsjeka za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom za 2015. godinu iznosi 45.138 eura, dok je fiskalnim uticajem procijenjeno da bi budžet posebnog Sektora za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinskom koristi za 2016. godinu iznosio 177.080 eura.

Što znači da je za implementaciju Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću potrebno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu Crne Gore u iznosu od 103.242 eura, za potrebe povećanja broja zaposlenih službenika, nabavke tehničke opreme, i materijalnih troškova koji su detaljno prikazani u fiskalnom uticaju predloga zakona.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti**

Ministarstvo pravde dalo je Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću na javnu raspravu 10. oktobra 2014. godine, objavljivanjem javnog poziva za učešće u javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva pravde i na portalu e-uprave. Uz javni poziv, objavljen je i Program javne rasprave, tekst radne verzije zakona sa obrazloženjem i kontakt podaci za dostavljanje primjedbi i sugestija.

Javna rasprava, u trajanju od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 19. novembra 2014. godine i odvijala se u skladu sa predviđenim Programom javne rasprave. Tokom javne rasprave

obavljane su konsultacije sa članovima radne grupe i ekspertima Evropske komisije Draganom Novoselom, Fabiom Likatom i Karlom Albertom Đustijem.

U okviru javne rasprave održan je Okrugli sto u Podgorici 12. novembra 2014. godine, kojem su prisustvovali predsjednik i članovi radne grupe, predstavnici Državnog tužilaštva, sudstva, Ministarstva finansija, Uprave za imovinu, predstavnici civilnog sektora i zainteresovana javnost i građani. Takođe, Ministarstvo pravde održalo je i tri radna sastanka sa predstavnicima Državnog tužilaštva i sudstva, a predlozi, sugestije i komentari su dostavljani elektronskim putem i na drugi način.

Ministarstvo pravde zatražilo je u martu 2015. godine, od Evropske komisije mišljenje na Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Na osnovu mišljenja Evropske komisije dobijenog 22. maja 2015. godine, kao i komentara, primjedbi i sugestija dobijenih u okviru javne rasprave, Ministarstvo pravde je pripremito tekst Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog predloga zakona. Ministarstvo pravde je zaduženo za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona kao i za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.

Podgorica,
16. jul 2015. godine

MINISTAR
Zoran Pažin

